



Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti
i slobodan pristup informacijama

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 243-998
www.mup.gov.me

18 broj: UPI-037/25-16539/4

28.08.2025 godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj: 44/12 i 30/17), i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući zahtjev za slobodan pristup informacijama NVO MANS, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se pristup informaciji u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova-informacija o svim motornim vozilima koja su bila ili jesu registrovana na kompaniju "Fetish" d.o.o. Nikšić (PIB:02850052), sa dokazima o stečenom pravu svojine nad vozilima, kupoprodajnim ugovorima, fakturama, zahtjevima za registraciju vozila i izvještajima o tehničkom pregledu.
2. U dijelu dostavljene informacije pristup je ograničen shodno članu 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, na način što su prekriveni lični podaci, a shodno članu 24 stav 2 istog Zakona, u dostavljenoj informaciji pristup je ograničen na način što su izbrisani lični podaci i to 17 redova na 10 strana koja sadrže lične podatke (jmbg i adresa prebivališta fizičkog lica-osnivača „Kia Montenegro“ i jmbg i adresa prebivališta fizičkog lica-korisnika lizinga)
3. Odobrenje iz tačke 1 dispozitiva, izvršiće se na način dostavljanjem kopije informacije.
4. Žalba protiv ovog rješenje ne odlaže njegovo izvršenje.

Obrazloženje

NVO MANS je podnijela zahtjev za pristup informaciji – informacija o svim motornim vozilima koja su bila ili jesu registrovana na kompaniju "Fetish" d.o.o. Nikšić (PIB:02850052), sa dokazima o stečenom pravu svojine nad vozilima, kupoprodajnim ugovorima, fakturama, zahtjevima za registraciju vozila i izvještajima o tehničkom pregledu., br:UPI-037/25-16539/1 od 10.07.2025.godine. (Vaš broj:154236)

Ministarstvo unutrašnjih poslova, je nadležan organ shodno važećim zakonima, te se tražene informacije nalaze u posjedu ovog organa, a dio ličnih podataka je izbrisan iz kopije shodno članu 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Lični podaci sadržani u traženoj informaciji se ne mogu učiniti dostupnim javnosti, jer se radi o informacijama kojima bi se povrijedilo pravo na privatnost ili drugo pravo fizičkog lica u slučaju da se učine dostupnim ili pak njihovim objavljivanjem.

Razmatrajući zahtjev NVO MANS organ je zaključio da je zahtjev opravdan, te da se istom treba udovoljiti. Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana, od dana prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom organu ili šalje putem pošte.

Rješenje je oslobođeno plaćanja takse, shodno članu 33 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj: 44/12 i 30/17).

NAČELNIK
Mirko Kovačević
Mirko Kovačević

№ 6092

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
ТАБЕЛИК
ПОДПИСИ
И ПЕЧАТЫ
СЕРВИСНЫХ
ОБЩЕСТВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ

ПОДАТОК НА ИСТОРИК ВОЗН - ПРИКЪЛЪВНОЕ ВОЗН

2

NR- 14360

07.05.2012

- 1. Провеждане на техническа проверка
- 2. Провеждане на техническа проверка
- 3. Провеждане на техническа проверка
- 4. Провеждане на техническа проверка

- 5. Провеждане на техническа проверка
- 6. Провеждане на техническа проверка
- 7. Провеждане на техническа проверка
- 8. Провеждане на техническа проверка
- 9. Провеждане на техническа проверка
- 10. Провеждане на техническа проверка

10.05.2012

Zabawa chłopców -
fir. 11219

1	Марка	PLITNICKO	
2	Модел	KIA	
3	Тип	SPORTAGE 1.7 CRDI EXURBAN	
4	Година на производство	KOREJA	
5	Година на регистрация	2012	
6	Идентификационен номер	U5YPC815ACL139576	
7	Винтов номер	D4FDB205059A	
8	Винтов номер		
9	Винтов номер	517019	
10	Винтов номер		

Fetish Doo Nikšić
Br.01-25/12
Nikšić, 04.05.2012. godine

BALKAN AUTO
n/r Direktora Aleksandra Vujinovića

NIKŠIĆ

Predmet: Ovlašćenje

Fetish Doo Nikšić, ovlašćuje Aleksandra Vujinovića predstavnika „Balkan auta“ iz Nikšića, da u ime vlasnika može preuzeti saobraćajnu dozvolu, za novo vozilo KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, bijele boje, broj šasije U5YPC815ACL139576, broj motora D4FDBZ050598.

S poštovanjem,



Direktor
Anja Lješković



COMMERCIAL INVOICE

KIA MOTORS SLOVAKIA, S.R.O.

1. Shipper / Exporter

KIA Motors Slovakia s.r.o.

Sv. Jozef Nepomuckého 1282/1 013 01 Teplice nad Vahom

2. Importer

KIMAG d.o.o.

3. Place of Loading

Cemovsko Polje b.b. 81000, PODGORICA, MONTENEGRO

4. Final Destination

PODGORICA, MONTENEGRO

5. No & Date of Invoice: C5512000002

05.03.2012

6. Packing List

7. Incoterms: EXW ZILINA, SLOVAKIA

8. Vehicle Name: OREOS CUSTOMS TARIFF: VAN NO

1	SPORTAGE	8703 22 19 00	U5YPC815AQL13976	1.7	MMW1TCQ7 G 0577	1427 KG	13.272 M3	DIESEL	DOOR TYPE	OPTION
2	SPORTAGE	8703 22 19 00	U5YPC815AQL13976	1.7	MMW1TCQ7 G 0577	1427 KG	13.272 M3	DIESEL	DOOR TYPE	OPTION
3	SPORTAGE	8703 22 19 00	U5YPC815AQL13976	1.7	MMW1TCQ7 G 0577	1427 KG	13.272 M3	DIESEL	DOOR TYPE	OPTION
TOTAL						4371 KG(S)	39.818 CBM			

3 EUR 36:

B. Consignee

KIMAG d.o.o.

Cemovsko Polje b.b. 81000, PODGORICA, MONTENEGRO

B. Contract No and Date:

10 L/C No. And Date



Authorized & Issued by

KIA MOTORS SLOVAKIA, S.R.O.

M. Džurčan

Handwritten signature and date: 05.03.2012



KIA MOTORS

Faktura br.: **31 – 12**

Datum: 27.04.2012.

Podaci o kupcu:

Klient:

Adresa:

Grad:

PIB:

PDV:

Korisnik vozila:

NLB Leasing
Stanka Dragojevića 44a
Podgorica
02421461
30/31-03963-8
FETISH DOO

Marka vozila:
 Model i tip vozila:
 Vrsta vozila:
 Godina proizvodnje:
 Zapremina motora:
 Snaga motora:
 Vrsta motora:
 Težina vozila:
 Boja vozila:
 Broj vrata:
 Broj sjedišta:
 Broj šasije:
 Broj motora:

KIA
SPORTAGE 1.7CRDI EX URBAN
PUTNIČKO, novo
2012
1.685 cm³
85 kW
D4FD, dizel
1,457 kg
Bijela
5
5
U5YPC815ACL139576
D4FDBZ050598

Neto osnovica za obračun PDV-a:

17.521,37 €

(U cijenu vozila uračunati su carina i transportni troškovi)

P D V (17%):

2.978,63 €

UKUPNO:

20.500,00 €

U cijenu vozila je uračunat porez na dodatu vrijednost – PDV (17%).

Vozilo je isporučeno po otpremnici-fakturi br. 31 - 12 od: 27.04.2012.god.

Fakturisaq:

Slaven Šišević



Direktor:

Vuk Rajković

KIA MONTENEGRO DOO

Cetinjska ulica 30, City kvart, 81000 Podgorica
 Tel: 020/290-557, Fax: 020/290-558
 www.kia.co.me, kamontenegro@t-com.me

PIB: 02343932

PDV: 30/31-1575-7

Žiro-račun: 530-10486-80

37-05-12
37-05-12

UGOVOR o finansijskom lizingu-posebni dio

Zaključen između:

1. »NLB Leasing Podgorica« d.o.o. Podgorica Stanka Dragojevića 44a, PIB 02421461-302 PDV: 30/31-03963-8, (u daljem tekstu **DAVALAC LIZINGA**) koga zastupa Milan Marković, izvršni direktor.
2. **Fetish d.o.o. Nikšić**, Jola Piletića bb, Nikšić, PIB 02850052; PDV 40/31-02068-4, (u daljem tekstu: **KORISNIK LIZINGA**) koga zastupa Anja Lješković, izvršni direktor.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je davanje u lizing – korišćenje u zakup vozila KIA SPORTAGE 1.7 CRDi EX URBAN, tip/broj motora D4FDBZ050598, broj šasije U5YPC815ACL139576, (u daljem tekstu: Predmet lizinga).

Član 2.

Davalac lizinga daje, a Korisnik lizinga prima u lizing Predmet lizinga koji će Davalac lizinga da kupi od Kia Montenegro d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da Davalac lizinga plati Prodavcu prodajnu cijenu Predmeta lizinga, nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, čime Davalac lizinga postaje jedini i isključivi nosilac prava svojine na Predmetu lizinga svo vrijeme trajanja lizing perioda, a Korisnik lizinga stiče pravo držanja i korišćenja Predmeta lizinga.

Davalac lizinga nema pravo raspolaganja sa Predmetom lizinga za svo vrijeme uredne otplate lizing naknade.

Član 4.

Ugovorne strane utvrđuju da je Korisnik lizinga odabrao Prodavca i Predmet lizinga, te da je direktno sa Prodavcem ugovorio cijenu i uslove primopredaje, što je bliže utvrđeno Ponudom Prodavca br. 43-12 od 17.04.2012. godine, koju Korisnik lizinga u svemu prihvata.

Korisnik lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga neće postavljati nikakve prigovore u vezi sa izborom, eventualnim materijalnim nedostacima Predmeta lizinga, kao ni u vezi ispunjavanja obaveza Prodavca u pogledu roka predaje, garancijskog roka, skrivenih mana, atestiranja, servisiranja, obezbjeđenja rezervnih dijelova i dr.

Korisnik lizinga se obavezuje da neće Davaoca lizinga pozivati na odgovornost za pravne nedostatke Predmeta lizinga.

Davalac lizinga ne odgovara Korisniku lizinga za štetu prouzrokovanu Predmetom lizinga.

Korisnik lizinga se ovlašćuje, a istovremeno se i obavezuje da sve reklamacije i zaštite od evikcije rješava direktno sa Prodavcem, osim zamjene Predmeta lizinga.

Davalac lizinga se obavezuje da neće ometati Korisnika lizinga u njegovo pravo državine i korišćenja Predmeta lizinga, sve dok Korisnik lizinga uredno otplaćuje mjesečne rate lizing naknade.

Korisnik lizinga može odustati od ugovora pismenim putem u roku od tri dana računajući od dana potpisivanja ovog ugovora o lizingu. Davalac lizinga ima, u tom slučaju, pravo na naknadu štete od Korisnika lizinga.

VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA

Član 5.

Vrijednost Predmeta lizinga u koju je uračunat PDV iznosi 20.500,00 EUR (slovima: dvadeset hiljada i pet stotina EUR), i predstavlja cijenu po računu Prodavca.

OBAVEZA KORISNIKA LIZINGA NA IME NAKNADE

Član 6.

Korisnik lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga na ime naknade plati:

- učešće u iznosu od 5.125,00 EUR, 25 % od cijene iz člana 5. ovog Ugovora,
- 224,85 EUR sa PDV-om, na ime provizije za obradu zahtjeva i odobravanje lizinga,
- 60 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 334,29 EUR, što čini ukupan iznos od 20.057,40 EUR,
- Prva rata dospijeva za plaćanje 26.05.2012. godine, ako planom otplate nije drugačije utvrđeno,
- plaćanje počinje danom potpisivanja ovog Ugovora, prema planu otplate, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Korisnik lizinga se obavezuje da plati trošak upisa ugovora o finansijskom lizingu u za to predviđen registar u skladu sa tada važećom tarifom.

Kamatna stopa je 11,00%, EKS 12,35%, a Aneksom, koji je sastavni dio ovog ugovora, se definišu promjene kamatne stope.

Usklađivanje lizing rata i novi obračun plana otplate lizinga Davalac lizinga će izvršiti:

- ako se promijene porezi i druge dažbine ili se uvedu neki novi,
- ako dođe do promjene šestomjesečnog EURIBOR-a za više od 0,20%, što je definisano Aneksom, koji je sastavni dio ovog ugovora,
- ako se prodajna cijena Predmeta lizinga poveća prije isporuke.

U svim slučajevima iz prethodnog stava Davalac lizinga zadržava pravo odgovarajućeg usklađivanja visine mjesečne lizing rate o čemu je dužan obavijestiti Korisnika lizinga. Korisnik lizinga je obavezan bilo sam, bilo po pozivu Davaoca lizinga da u roku od 10 dana po pozivu uplati troškove iz ovog člana.

Korisnik lizinga je dužan da ispunjava sve obaveze plaćanja iz Ugovora u skladu sa dospijećem obaveza, a prema planu otplate bez posebnog obavješćavanja i/ili pozivanja Davaoca lizinga.

OTKUP PREDMETA LIZINGA

Član 7.

Plaćanjem posljednje otkupne rate Korisnik lizinga stiče pravo svojine na Predmetu lizinga, na osnovu ovog Ugovora i izjave Davaoca lizinga, izjavljene nadležnom državnom organu, kojom potvrđuje da su se stekli uslovi za prenos prava svojine na Korisnika lizinga.

troškove prenosa vlasništva, uključujući sve poreze koji važe na dan prenosa vlasništva plaća Korisnik lizinga.

Član 8.

Korisnik lizinga se obavezuje da će svoje obaveze iz ovog Ugovora plaćati na račun Davaoca lizinga broj 530-6593-22 koji se vodi kod NLB Montenegrobanka ad Podgorica, u rokovima određenim u planu otplate lizing naknada.

PRIJEVREMENI OTKUP PREDMETA LIZINGA

Član 9.

Korisnik lizinga ima pravo da izvrši prijevremeni otkup Predmeta lizinga, ali ne prije isteka perioda od 2 (dvije) godine, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Uslovi prijevremenog otkupa ugovaraju se u skladu sa Poslovnom politikom Davaoca lizinga.

Korisnik lizinga je u slučaju izvršenja prijevremenog otkupa dužan da izmiri sve obaveze prema osiguravajućem društvu.

ZATEZNE KAMATE

Član 10.

U slučaju docnje ili u slučaju djelimičnih uplata bilo koje obaveze po ovom Ugovoru, Korisnik lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga plati i zatezne kamate u skladu važećim propisima Republike Crne Gore.

Korisnik lizinga je obavezan da pored zatezne kamate Davaocu lizinga plati i troškove opomene u iznosu od 10,00€ za 1. opomenu, 15,00€ za 2. opomenu i 20,00€ za 3. opomenu. Davalac lizinga zadržava pravo promjene troškova opomene.

OSIGURANJE PREDMETA LIZINGA

Član 11.

Korisnik lizinga se obavezuje da snosi troškove punog osiguranja Predmeta lizinga, obaveznog i kasko, kao i sve druge troškove u vezi korišćenja Predmeta lizinga u toku cjelokupnog perioda trajanja ovog Ugovora.

Korisnik lizinga se obavezuje da u slučaju gubitka ključeva, saobraćajne dozvole, kodnih kartica, master ključeva, o tome u roku od najkasnije 7 (sedam) dana obavijesti Davaoca lizinga i osiguravajuće društvo.

Korisnik lizinga ne može dati ovlaštenje za korišćenje vozila nekom drugom licu bez prethodne saglasnosti Davaoca lizinga. Davalac lizinga je obavezan da pismenim putem obavijesti osiguravajuće društvo o davanju saglasnosti na prenos ovlaštenja za korišćenje vozila.

GODIŠNJE PORESKE OBAVEZE

Član 12.

Korisnik lizinga se obavezuje da plaća godišnji porez na predmet lizinga, ukoliko je takav predviđen zakonskim i drugim propisima.

DOSTAVLJANJE OBAVJEŠTENJA O ISPUNJAVANJU OBAVEZA

Član 13.

Korisnik lizinga je dužan da dostavlja Davaocu lizinga dokaze o plaćenom godišnjem porezu, kao i izvršenom osiguranju Predmeta lizinga kod osiguravajućeg društva, u korist Davaoca lizinga.

RIZICI

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da svi rizici oštećenja ili propasti Predmeta lizinga, i oni koji nijesu pokriveni polisom osiguranja, padaju na teret Korisnika lizinga.

Rizik za slučajnu propast ili oštećenje Predmeta lizinga prelazi na Primaoca lizinga u trenutku preuzimanja Predmeta lizinga.

ODRŽAVANJE PREDMETA LIZINGA

Član 15.

Korisnik lizinga je dužan da održava Predmet lizinga u ispravnom stanju, uz безусловno poštovanje uputstava proizvođača za upotrebu i održavanje, kao i korišćenje isključivo originalnih rezervnih dijelova i usluga ovlaštenog servisera i odgovara Davaocu lizinga za štetu prouzrokovanu neodržavanjem Predmeta lizinga.

U slučaju potpunog uništenja Predmeta lizinga ovaj Ugovor se raskida danom nastupa takvog događaja, u kojem slučaju će Davalac lizinga isplatiti Korisniku lizinga odštetu dobijenu od osiguravajućeg društva, umanjenu za visinu naknade po osnovu neisplacenih rata lizing naknade.

U slučaju djelimične štete na Predmetu lizinga Davalac lizinga se obavezuje da će omogućiti Korisniku lizinga korišćenje odštete isplaćene od osiguravajućeg društva, radi vraćanja Predmeta lizinga u prvobitno stanje.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik lizinga je dužan da ispunjava svoje obaveze u skladu sa Ugovorom.

Član 16.

Korisnik lizinga se slaže da u slučaju docnje u trajanju najmanje 24 (dvadesetčetiri) dana, najmanje jedne rate lizing naknade iz člana 6. ovog Ugovora ili bilo koje druge obaveze Korisnika lizinga, a uz prethodno dostavljene opomene, Davalac lizinga može:

- a) da aktivira sredstva obezbjeđenja,
- b) da raskine ovaj Ugovor, podnese zahtjev za brisanje tereta uspostavljenog u korist Korisnika lizinga i zahtijeva vraćanje Predmeta lizinga.

Opomene se dostavljaju Korisniku lizinga na sledeći način:

- 1. opomena, 24 dana od dana dospeljeća obaveze,
- 2. opomena, 24+7 dana od dana dospeljeća obaveze,
- 3. opomena, 24+7+8 dana od dana dospeljeća obaveze.

Korisnik lizinga se obavezuje da u slučaju oduzimanja Predmeta lizinga, na prvi poziv Davaoca lizinga, preda Predmet lizinga, u protivnom će Davalac lizinga, kao vlasnik Predmeta lizinga, pokrenuti postupak pred nadležnim organom za predaju Predmeta lizinga u državinu.

oduzimanja Predmeta lizinga iz državine Korisnika lizinga, Korisnik lizinga se odriče bilo kakvih odštetnih ili regresnih zahtjeva po osnovu već plaćenih iznosa naknada i ostalih troškova.

Korisnik lizinga izričito izjavljuje da se odriče prava prigovora promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus).

ROK TRAJANJA UGOVORA

Član 17.

Ovaj Ugovor zaključuje se na period od 60 mjeseci, s tim što se početak roka trajanja lizinga vezuje za datum stupanja na snagu ovog Ugovora, koji je ujedno i datum zaključivanja ugovora o kupoprodaji Predmeta lizinga, koji će Davalac lizinga zaključiti sa Prodavcem.

STUPANJE NA SNAGU

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada se steknu svi uslovi iz ovog člana, i to:

1. kada ga potpišu ugovorne strane
2. kada Korisnik lizinga uplati učešće, proviziju za odobreni zahtjev iz člana 6. ovog Ugovora
3. kada Korisnik lizinga uplati troškove osiguranja Predmeta lizinga (mogućnost plaćanja u ratama)
4. kada Korisnik lizinga uruči Davaocu lizinga 5 (pet) mjenica firme i 1 (jednu) ličnu mjenicu vlasnika, kao sredstvo obezbjeđenja
5. kada jemac, Via Paradiso d.o.o. Podgorica, uruči davaocu lizinga 5(pet) blanko mjenica

Eventualne troškove ovjere ugovora, uknjižbe svojine na ime Davaoca lizinga, kao i sve druge troškove (poreske i ostale) snosi Korisnik lizinga.

RASKID UGOVORA

Član 19.

Ugovor je moguće sporazumno raskinuti i prije njegovog isteka, na osnovu pismenog zahtjeva jedne od ugovornih strana, sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana. U toku otkaznog roka obje ugovorne strane moraju ispuniti sve svoje do tada nastale i preuzete obaveze, tako da na dan raskida ugovora ugovorne strane nemaju neizmirenih međusobnih obaveza.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Član 20.

Ugovor se može mijenjati i dopunjavati samo uz saglasnost obje ugovorne strane u pismenoj formi.

MJERODAVNO PRAVO

Član 21.

U slučaju netačnog tumačenja i realizaciju ovog ugovora, kao i u rješavanju sporova po ovom Ugovoru primjenjuje se pravo po mjestu sjedišta KUPCA.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 22.


Ugovorne strane su saglasne da će svaki eventualni nesporazum koji bi mogao proistići iz ovog Ugovora riješiti dobrom voljom, u protivnom ugovaraju nadležnost Suda u Podgorici.

BROJ PRIMJERAKA

Član 23.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) za ugovorne strane.

DAVALAČ LIZINGA,



KORISNIK LIZINGA,



UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU BR. 2257/12

PRIMALAC LIZINGA:
FETISH D.O.O. NIKŠIĆ

375/12-1
27.04.12

poreski broj: 02850052
Adresa / sjedište:
Jola Piletića bb, ME-81400 NIKŠIĆ
Zastupnik:
Telefon:
032/672-481

Faks:

E-mejl:

DAVALAC LIZINGA:

Pred. za Finansijski lizing, uvoz-izvoz i trgovinu NLB Leasing Podgorica, d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, 81000 Podgorica
poreski broj: 02421461 Transakcijski račun: 530-6593-22, kojeg zastupa direktor Milan Marković

B. PREDMET LIZINGA: KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN
B.1. Vrsta opreme: PUTNIČKA VOZILA - NOVA

C. ISPORUČILAC
KIA MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA
PIB.: 02343932, JMBG: 02343932
Adresa/sjedište: Rimski Trg br. 12, ME-81000 PODGORICA
Predračun br.:

D. TRAJANJE LIZINGA (mjeseca): 60
D.1. Početak lizinga: 27.04.2012 D.2. Prestanak lizinga: 27.04.2012

E. VRIJEDNOST OPREME (PREDMETA LIZINGA):
E.1. u EUR 20.500,00 EUR

F. PLAĆANJA: (u EUR)

F.1. Učešće:	5.125,00
+ PDV po stopi od 0%	0,00
F.2. Prva i preostala rate	334,29
F.3. Broj rata:	60
F.4. Dospjeće 1. lizing rate iz F.2.:	27.05.2012
F.5. Plaćanje	Mjesečno
F.6. Plaćanje po ugovoru (F.1.)+(F.2.)*(F.3.)+(G.):	25.182,40

G. OSTALA PLAĆANJA PRIMAOCA LIZINGA:

G.1. Troškovi osiguranja potraživanja:	0,00	EUR
G.2. Imovinsko osiguranje:	0,00	EUR
G.3. Taksa za upis ugovora u Registar zaloge:	20,00	EUR 27.04.2012
G.4. Troškovi odobrenja neto:	0,00	EUR 27.04.2012
G.5. PDV na troškove odobrenja:	0,00	EUR 27.04.2012
G.6. Troškovi putarine, osiguranja i registracije:	0,00	EUR

**KAMATNA STOPA U SLUČAJU PRIJEVREMENOG OTKUPA:
(OPŠTI USLOVI)**

ODSTETNO OSIGURANJE PREDMETA LIZINGA (OPŠTI USLOVI)

ZATEZNA KAMATNA STOPA

J.1. - U skladu sa zakonskim propisima

K. KAMATNA STOPA: 11,00%, EKS: 12,35%

L. UGOVOR STUPA NA SNAGU, AKO DAVALAC LIZINGA PRIMI DO

a) dva primerka potpisanog ugovora

b) dokaze o plaćanju iznosa iz F.1. i G.3. i G.4 i G.5.

c) 5(pet) blanko potpisane mjenice sa ovlaštenjem

d) MJENICE STRANKE

5 kom (FETISH D.O.O. NIKŠIĆ)

MJENICE JEMCA

5 kom (VIA PARADISO D.O.O. PODGORICA)

M. OPŠTI USLOVI UGOVORA O LIZINGU

Potpisani primalac potvrđuje da je primio, pročitao i razumio ovaj ugovor. U slučaju neslaganja između Opštih uslova i Posebnog dijela ugovora o lizingu primjeniče se odredbe Posebnog dijela. Pored Opštih uslova, sastavni dio ovog Ugovora je i Plan otplate

Ugovor, čiji je sastavni dio Plan otplate, sačinjen je u 4(četiri) primjeraka, od kojih za davaoca lizinga 2(dva), a za korisnika lizinga 2(dva) primerka ugovora.


N.

Primalac lizinga je upoznat i sa time saglasan da davalac lizinga zadržava jedan originalni komplet ključeva za vrijeme trajanja ugovora o lizingu. Davalac lizinga se obavezuje da zadržani komplet ključeva preda Primaocu lizinga u slučaju izvršenja plaćanja po Opciji otkupa. Primalac lizinga će vozilo osigurati od AO i AK bez odbitne franšize. Primalac lizinga može registrovati i produžiti registraciju vozila isključivo sa pismenim ovlaštenjem Davaoca lizinga. Nakon isteka registracije, Primalac lizinga je dužan da izvrši obnovu polise AK osiguranja, i da sa ovlaštenjem Davaoca lizinga izvrši produženje registracije vozila. Svi troškovi osiguranja i registracije vozila padaju na teret Primaoca lizinga

U Podgorici: 27.04.2012

Davalac lizinga:

NLB Leasing Podgorica, d.o.o.
Milan Marković, direktor



Primalac lizinga:

FETISH D.O.O. NIKŠIĆ

ANJA



ANEKS br.1
Ugovora o finansijskom lizingu br. 2257/12

27.4/12-2
EF-OM R

među davalca lizinga: NLB Leasing Podgorica, d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, koje
astupa izvršni direktor Milan Marković.

i primaoca lizinga: FETISH D.O.O. NIKŠIĆ, Jola Piletića bb NIKŠIĆ

te solidarnog jemca/platca: VIA PARADISO D.O.O. PODGORICA, Ul. Slobode 35
PODGORICA

Ugovorne strane dogovaraju i zaključuju sledeće: Ugovor o finansijskom lizingu br. 2257/12
sklopljen dana 27.04.2012

Međusobni ugovor o finansijskom lizingu dopunjava se još i sledećim:

1.
Bez obzira na odredbe člana 6 posebnog dijela ugovora o finansijskom lizingu, strane
određuju, da se visina obaveza primaoca lizinga po ovom ugovoru obračunava primjenom
kamatne stope, koju čine promjenljiva kamatna stopa u visini kamatne stope EURIBOR, za
šestomjesečne depozite (referentna-eskontna kamatna stopa), a koja pri zaključenju ugovora
iznosi 1,0240 p.a, i fiksna kamatna stopa.
2.
Davalac lizinga može samostalno ili na pismeni zahtjev primaoca lizinga, bez potpisivanja
bilo kog drugog dokumenta, da izmjeni visinu obaveza primaoca lizinga po ovom ugovoru,
ukoliko se promjeni visina referentne-eskontne kamatne stope za više od 0,2 procentnih
tačaka u odnosu na važeću prilikom zaključenja ugovora, ili onu koja je uzeta u obzir prilikom
poslednje promjene(svaki put izlazna kamatna stopa) po ovom ugovoru.
3.
Obaveze primaoca lizinga po ugovoru usklađuju se za ukupnu visinu promjene referentne-
eskontne kamatne stope u odnosu na izlaznu visinu referentne-eskontne kamatne stope, sa
rokom važnosti za sve obaveze koje dospjevaju na naplatu bar 10 dana posle datuma
usklađivanja, pri čemu je davalac lizinga dužan da obavjesti o promjeni u roku od osam dana
pre dospjeća poslednje rate.
4.
Visinu referentne-eskontne kamatne stope EURIBOR utvrđuje svaki put za šestomjesečne
depozite, po podacima koji se zvanično objavljuju.
5.
O promjenama visine obaveza davalca lizinga će obavestiti primaoca lizinga redovnim
obavještenjem o dospelosti rate.
6.
Primalac lizinga se obavezuje, da će u slučaju reprograma plana otplate zbog indeksa kamate,
odgovarajuće, izmjeniti svoj poreski osnov u skladu sa obavještenjem, koje će dobiti od
davalca lizinga.
- 7.

da je primalac lizinga obavješten kada je davalac lizinga poslao obavještenje, pošiljkom ili po telefaksu na poslednju adresu odnosno na broj telefaksa, koji je davalac lizinga dostavio pismenim putem davaocu lizinga.

Potpisnik duga i/ili žirant i platioc izričito su saglasni, da sve odredbe ovog dodatka važe obostrano, i za njihove obaveze, zajedno sa rokovima i pretpostavljenim obavještenjem o izmjeni visine obaveza.

9.

Ukoliko bi bilo koji od potpisnika naknadno zatražio, da odredbe ugovora, koje sadrži ovaj dodatak, moraju biti zaključene u pisanoj formi, strane se obavezuju da takav dodatak, na pismeni poziv bilo koje strane, potpišu u sjedištu davaoca lizinga, u toku radnog vremena o svom trošku. Suprotno postupanje smatra će se za nepoštovanje ugovornih obaveza.

10.

Sve odredbe ugovora, koje ovaj Aneks ne mijenja, ostaju da važe nepromjenjene.

U Podgorici, dana 27.04.2012

Davalac lizinga:
NLB Leasing Podgorica, d.o.o.



Primalac lizinga:
FETISH D.O.O. NIKŠIĆ

ANJA LIČKOVIC



Solidarni jemac/platac:
VIA PARADISO D.O.O. PODGORICA



PS/12-3
27 Ju, 12

1. Uvodno odredbo

Ugovorne strane u ovom ugovoru su davalac leasinga i primalac leasinga, navedeni u posebnom djelu Ugovora o finansijskom leasingu

- Opšti uslovi o leasingu opreme br. 2257/12

- Opšti uslovi o leasingu opreme br. 2257/12
- Ugovor o finansijskom leasingu - Posebni dio
- Ugovor o finansijskom leasingu

Ugovorne strane saglasne su da se ovaj ugovor u smislu propisa Crne Gore smatra ugovorom o finansijskom leasingu i obavezuju se da će ovaj ugovor kao takav prikazati u svojim računovodstvenim izvještajima.

Prilikom zaključenja ugovora primaocu leasinga je poznato da će davalac leasinga platiti opremu po izboru primaoca leasinga i to isključivo u namjeri da sa primaoцем leasinga zaključi ovaj ugovor o finansijskom leasingu opreme.

Primalac leasinga odabrao je opremu i isporučioća po sopstvenom izboru i na sopstveni rizik, te je sa isporučioćem direktno ugovorio cijenu i uslove isporuke

Primalac leasinga, zbog odredaba člana 1.3. i 1.4. neopozivo se obavezuje da prema davaocu leasinga neće postavljati nikakve prigovore u vezi s izborom, radom i karakteristikama odabrane, odnosno isporučene opreme, kao i u vezi ispunjavanja obaveza isporučioaca (rok isporuke, garancijski rok, atestiranje, obezbjeđenje rezervnih dijelova i servisiranja opreme, skrivene mane itd.).

Primalac leasinga izričito se ovlašćuje, a istovremeno se i obavezuje, da sve reklamacije rješava direktno sa isporučiocem.

Davalac leasinga će isporučiocu platiti prodajnu cijenu opreme nakon stupanja ugovora na snagu. Uslovi za stupanje ugovora na snagu definisani su u posebnom dijelu ugovora.

U slučaju da primalac leasinga u roku određenom u posebnom dijelu ugovora, ne predloži davaocu leasinga sve dokaze potrebne za stupanje na snagu ugovora, davalac leasinga dužan je vratiti primaocu

eventualno primljene uplate, s tim da može da zadrži 10% iznosa kao odustanicu.

2. Predmet ugovora

2.1. Davalac leasinga daje, a primalac leasinga prima leasing opremu koja je navedena u posebnom dijelu ugovora, isključivo pod uslovima i na način određen ovim ugovorom.

3. Preuzimanje predmeta leasinga

3.1.

Primalac leasinga preuzaće opremu na mjestu, koje je ugovoreno sa isporučiocem, u roku koji je utvrđen u predračunu (ponudi) isporučioca, s kojim je primalac leasinga upoznat. Eventualni troškovi transporta od mjesta primopredaje do sjedišta primaoca leasinga padaju na teret primaoca leasinga.

3.2.

Za vozila koja se registruju davalac leasinga se obavezuje da će omogućiti preuzimanje pet dana od dana prijema konačnog računa isporučioca i zapisnika o tehničkom pregledu.

3.3.

Primopredaja opreme utvrđuje se potpisom zapisnika o primopredaji opreme, koji potpisuju isporučilac i primalac leasinga.

3.4.

Zapisnik o primopredaji opreme je sastavni dio ovog ugovora (prilog br.1)

3.5.

Primalac leasinga obavezuje se da će zapisnik o primopredaji opreme dostaviti davaocu leasinga u roku od 3 dana od primopredaje opreme.

4. Početak trajanje i prestanak leasing perioda

4.1.

Početak, trajanje i prestanak leasing perioda definisani su u Posebnom dijelu ugovora.

5. Vrijednost opreme i pravo svojine na opremi

5.1.

Vrijednost opreme definiše se po osnovu predračunske vrijednosti utvrđene predračunom (ponudom) isporučioca i pripadajućeg poreza u skladu s važećim propisima, eventualnih troškova isporuke opreme i drugih troškova (homologacija, itd.).

5.2.

Vrijednost opreme u ugovoru je definisana u EUR.

5.3.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je davalac leasinga jedini i isključivi nosilac prava svojine na opremi svo vrijeme trajanja lizing perioda po ovom ugovoru, kao i nakon isteka perioda leasinga, osim u slučaju da primalac leasinga u cjelosti otkupi opremu nakon isteka ili prije isteka leasing perioda na način određen ovim ugovorom.

Ugovorne strane su saglasne da davalac leasinga na opremi koja je premet ovog ugovora, osim na ovaj način, ne može označiti svoje pravo svojine na način koji sam odabere.

Primalac leasinga obavezuje se da će odmah obavijestiti davaoca leasinga o svakom pokušaju trećeg lica da formalno ili djelima pokuša ostvariti bilo kakvo pravo na opremi, te da će ga štititi od evikcije. Primalac leasinga obavezuje se da će odmah obavijestiti davaoca leasinga o svakom pokušaju trećeg lica da formalno ili djelima pokuša ostvariti bilo kakvo pravo na opremi, te ako je potrebno spriječiti svaki pokušaj trećeg lica koji bi mogao ugroziti pravo svojine davaoca leasinga, čak i ako je ovo povezano sa određenim troškovima.

6. Plaćanja i vrijednost ugovora

6.1. Primalac leasinga se obavezuje da će svoje obaveze iz ovog ugovora plaćati na žiro račun davaoca leasinga, koji je naveden u Posebnom dijelu ugovora ili na bilo koji drugi račun, prema pismenom uputstvu davaoca leasinga odnosno na neki drugi način, u skladu s važećim propisima i u rokovima dospijeća određenim u planu otplate leasing naknada, koji je kao prilog br. 2, sastavni dio ovog ugovora. Za plaćanje asignacijom nije potrebna prethodna pismena saglasnost davaoca leasinga.

6.2. Primalac leasinga obavezuje se da će podmirivati sve obaveze koje su ovim ugovorom iskazane u EUR, a kako je to predviđeno u Posebnom dijelu ugovora.

6.3. Primalac leasinga se slaže da se više plaćeni iznosi uplata ili prijevremene uplate ne vraćaju, da se na njih ne obračunavaju kamate i da se ne revalorizuju, ali da se naredna obaveza umanjuje za taj iznos.

6.4. Ugovorne strane su saglasne da dužnik, prilikom parcijalnih podmirivanja neće sam određivati prioritet obračunavanja već će se potraživanje podmiriti po redu koji odredi davalac leasinga s tim da se prvo podmiruju potraživanja kod kojih je rizik davaoca leasinga najveći.

7. Zatezne kamate

7.1. U slučaju kašnjenja ili u slučaju djelimičnih uplata bilo koje od obaveza određenih u članu 6. opštih uslova primalac leasinga dužuje i zatezne kamate u visini kamatne stope koja je određena u posebnom dijelu ugovora za sve vrijeme dok se nalazi u kašnjenju.

8. Mjere davaoca leasinga u slučaju zakašnjenja plaćanja

8.1. Primalac leasinga se slaže da u slučaju kašnjenja u trajanju najmanje 15 (petnaest) dana, najmanje jedne rate leasing naknade prema ovom ugovoru, a uz prethodno dostavljenu opomenu kojom je određen dodatni rok za plaćanje od 8 (osam) dana davalac leasinga može zahtijevati naplatu svih nenaplaćenih iznosa, dospjelih i nedospjelih do tog trenutka. Iznos naplate se određuje na način definisan u članu 9 (prijevremeni otkup opreme), bez obzira na dvogodišnje ograničenje kod prijevremenog otkupa.

8.2. Ako primalac leasinga odbije naplatu ili ne podmiri obaveze u roku 8 dana davalac leasinga može:
a) da aktivira sredstva obezbjeđenja potraživanja za cjelokupan iznos potraživanja iz stava 1. ovog člana ili
b) da raskine ugovor i zahtjeva vraćanje opreme, odnosno da opremu oduzme.

8.3. U slučaju oduzimanja opreme po članu 8.2., primalac leasinga obavezuje se da će u roku 8 (osam) dana od pismenog zahtjeva, vratiti opremu na mjesto koje odredi davalac leasinga. Svi troškovi vraćanja opreme padaju na teret primaoca leasinga. Pritom se primalac leasinga odriče bilo kakvih odštetnih ili regresnih zahtjeva po osnovu već plaćenih iznosa i ostalih troškova. Ukoliko primalac leasinga ne vrati opremu na način i u roku iz ovog člana, davalac leasinga može aktivirati sredstva obezbjeđenja potraživanja na način predviđen u članu 8.1. Bez obzira na vraćanje opreme primalac leasinga dužuje

8.4. Ugovoru, koji su dospjeli do datuma oduzimanja opreme, sa pripadajućom zateznom

8.5. U slučaju jednostranog vraćanja opreme od strane primaoca leasinga u suprotnosti s ugovorom ili oduzimanje opreme od strane davaoca leasinga u smislu člana 8.2. primalac leasinga dužuje davaocu leasinga i odštetu za raskid ugovora. Odšteta je jednaka razlici između vrijednosti još nedospjelih obaveza po ovom ugovoru u momentu naplate određenoj u skladu sa članom 9., te postignute prodajne cijene oduzete ili vraćene opreme.

8.5. Primalac leasinga se obavezuje da plati odštetu iz prethodne tačke u roku 8 (osam dana) od pismenog zahtjeva davaoca leasinga.

8.6. Za svaku dostavljenu opomenu radi neplaćanja obaveza davalac leasinga će primaocu zaračunati 10,00 EUR na ime troškova te opreme.

9. Prijevremeni otkup opreme

9.1. Primalac leasinga se odriče prava na raskid ugovora ali, nakon perioda od najmanje 24 meseca leasinga davaocu leasinga može predložiti prijevremeni otkup opreme, pri čemu se uslovi prijevremenog otkupa ugovaraju u skladu sa poslovnom politikom davaoca leasinga, pri čemu davalac leasinga nije dužan da prihvati predlog primaoca leasinga.

10. Imovinsko (Odštetno) osiguranje opreme

10.1. Svi rizici, osigurani ili neosigurani padaju na teret primaoca leasinga.

10.2. U slučaju potpunog uništenja predmeta leasinga ugovor se raskida, danom nastupa takvog štetnog događaja.

10.2.1. U slučaju potpunog uništenja opreme zbog nastupa štetnog događaja koji je osiguran, davalac leasinga će primaocu leasinga isplatiti odštetu dobijenu od osiguravajućeg društva, umanjenu za:

a) dospjele rate (eventualne dospjele neplaćene leasing naknade do nastupa štetnog događaja, s pripadajućim zateznim kamatama)

b) diskontovanu vrijednost nedospjelih obaveza na dan štetnog događaja, obračunatu u skladu sa tačkom 9.

10.2.2. Iznos iz člana 10.2.1. davalac leasinga će isplatiti primaocu leasinga u roku od 8 dana nakon isplate odštete od osiguravajućeg društva.

10.2.3. U slučaju potpunog uništenja opreme zbog nastupa štetnog događaja koji nije osiguran, primalac leasinga dužuje naknadu zbog uništenja predmeta leasinga koja je jednaka iznosu neplaćenih iznosa obaveza po ovom ugovoru o leasingu, i otkupne vrijednosti opreme iz ugovora o leasingu, sa zateznom kamatom od dana štetnog događaja, najkasnije u roku 30 dana od nastupa štetnog događaja.

10.2.4. Primalac leasinga i davalac leasinga mogu ugovoriti i drugačiji način plaćanja naknade koji nije nepovoljniji za davaoca leasinga od načina iz člana 10.2.3.

10.2.5. Primalac leasinga izričito dozvoljava davaocu leasinga da za naplatu naknade zbog uništenja predmeta leasinga aktivira sva sredstva obezbjeđenja.

U slučaju djelimične štete na predmetu leasinga, davalac leasinga se obavezuje da će omogućiti primaocu leasinga korištenje odštete isplaćene od osiguravajućeg društva za vraćanje predmeta leasinga u prvobitno stanje i to odmah nakon isplate te odštete.

10.4.

U slučaju djelimične štete, primalac leasinga je dužan ispunjavati ugovorne obaveze u skladu s ugovorom, a davalac leasinga se obavezuje da ispuni svoje obaveze iz člana 10.3.

10.5.

U slučaju djelimične štete, za koju osiguravajuće društvo odbije platiti odštetu zbog krivice primaoca leasinga, primalac leasinga je dužan da i dalje ispunjava ugovorne obaveze u skladu s ugovorom i da o svom trošku izvrši popravku predmeta leasinga, odnosno da predmet leasinga vrati u prvobitno stanje.

10.6.

Primalac leasinga je dužan omogućiti popravku predmeta leasinga na zahtjev davaoca leasinga na teret eventualne kapare položene u tu svrhu.

10.7.

Svi troškovi osiguranja, dogovorenog po ovom ugovoru, padaju na teret primaoca leasinga.

10.8.

U skladu s odredbama člana 10. davalac leasinga će osigurati opremu protiv rizika koji su navedeni u Posebnoj dijelu ugovora.

10.9.

Primalac leasinga upoznat je s uslovima osiguranja po članu 10.7. i s njima se slaže.

10.10.

Primalac leasinga može naknadno na svoj trošak osigurati opremu koja je predmet leasinga po ovom ugovoru i od rizika koji nisu osigurani u skladu sa članom 10.8.

10.11.

U slučaju nastupa štetnog događaja, bez obzira na to da li je osiguran ili ne, te bez obzira na to da li se radi o djelimičnoj šteti ili o potpunom uništenju predmeta leasinga primalac leasinga je dužan da obezbjedi sve dokaze o tome i da obezbjedi dokumentaciju o štetnom događaju koja je potrebna za podnošenje odštetnog zahtjeva, kao i da o nastanku štetnog događaja pismeno obavesti davaoca leasinga.

10.12.

Svu štetu nastalu kao posljedica neizvršavanja iz člana 10.11 bilo zbog subjektivnih ili objektivnih razloga, snosi primalac leasinga.

11. Osiguranje potraživanja iz ovog ugovora

11.1.

Za osiguravanje potraživanja koja davalac leasinga ima do primaoca leasinga po ugovoru o leasingu, primalac leasinga je dužan najkasnije do sklapanja ugovora dostaviti sredstva obezbeđenja navedena u Posebnoj dijelu ugovora, pri čemu troškove sredstava obezbeđenja snosi primalac leasinga.

11.2.

Primalac leasinga se obavezuje da će, na poziv davaoca leasinga, a u roku od 8 dana nakon njegovog pismenog zahtjeva, umjesto aktiviranog sredstva obezbeđenja, dostaviti novo sredstvo obezbeđenja. U suprotnom davalac leasinga je ovlašten da dostavljena sredstva obezbeđenja popuni na iznos svih

potraživanja u skladu sa tačkom 9.

11.3. Primalac leasinga ne dostavi novo sredstvo obezbeđenja u smislu člana 11.2, davalac leasinga može i da raskine ugovor bez obzira na druge odredbe ovog ugovora.

11.4.

Ako davalac leasinga osigura svoja potraživanja kod osiguravajućeg društva, primalac leasinga je dužan prilikom zaključenja ugovora platiti troškove osiguranja u obimu koji je definisan u Posebnom dijelu ugovora.

11.5.

U slučaju da primalac leasinga kod davaoca leasinga položi kauciju, na nju se obračunavaju kamate po stopi koja je dogovorena između ugovornih strana i definisana u Posebnom dijelu ugovora.

11.6.

Primalac leasinga izričito dozvoljava davaocu leasinga, da na teret kaucije izmiruje dospjele neplaćene obaveze primaoca leasinga iz ovog ugovora i da o tome izda izjavu o jednostranoj Kompenzaciji obaveza.

11.7.

Davalac leasinga ima pravo da iskoristi kauciju za naplatu neplaćenih potraživanja od primaoca leasinga ako je ovaj u kašnjenju najmanje 15 dana.

11.8.

Kada se iznos kapare smanji na iznos tri uzastopne leasing naknade po ovom ugovoru, primalac leasinga je dužan da uplati razliku do pune kapare u roku od 8 dana od pismenog poziva davaoca leasinga.

11.9.

Ako primalac leasinga ne uplati razliku na način i u roku iz prethodnog člana niti plati dospjela potraživanja, davalac leasinga ima pravo da upotrebi druga sredstva, uključujući i raskid ugovora i zahtev za povraćaj opreme.

11.10.

Konačan obračun kapare stranke će urediti prilikom prestanka važenja ugovora o leasingu, odnosno prilikom raskida ugovora u skladu sa odredbama Opštih uslova.

11.11.

Primalac leasinga može u vrijeme trajanja ugovora o leasingu povećati iznos položene kapare, ali samo nakon izričite pismene suglasnosti davaoca leasinga.

11.12.

Eventualne prijevremene uplate ili preplate ne smatraju se kaparom ili povećanjem kapare, ako to nije izričito dogovoreno između ugovornih strana na način iz prethodnog člana.

12. Ostali troškovi

12.1.

Primalac leasinga snosi i troškove finansiranja isporuke ili izrade opreme, ako je ugovorno određen početak leasing perioda više od 15 dana nakon datuma sklapanja ugovora. Pritom su visina i dinamika plaćanja troškova finansiranja određeni u Posebnom dijelu ugovora.

12.2.

Ako se radi o opremi koja se registruje, troškovi tehničkog pregleda, drumarine i troškovi registriranja i osiguranja terete primaoca leasinga za svo vrijeme trajanja leasinga. Primalac leasinga plaća akontaciju

12. Davaoca za prvu godinu leasinga prilikom zaključenja ugovora, a eventualnu razliku u roku od osam dana po prijema odgovarajuće fakture koju izda davalac leasinga.

13. Primaćac leasinga se obavezuje da će na zahtjev davaoca leasinga podmiriti i druge troškove koje je prouzrokovao davaocu leasinga zbog neizvršenja obaveza iz člana 13, i to po važećem cjenovniku davaoca leasinga.

13. Obaveze primaoca leasinga u leasing periodu

Osim pravovremenog plaćanja svih obaveza po ovom ugovoru, primaćac leasinga se obavezuje:

13.1. da će na sopstvene troškove održavati (tekuće i investiciono održavanje) opremu, i da će njome rukovati s pažnjom dobrog privrednika,

13.2. da će u korištenju opreme bezuslovno poštovati uputstva za upotrebu i održavanje opreme, kako ih je propisao isporučilac, odnosno proizvođač.

13.3. da će u korištenju opreme poštovati zakone i druge propise.

13.4. da će za održavanje opreme koristiti isključivo originalne rezervne dijelove,

13.5. da neće narušiti integritet opreme.

13.6. da će, ako u suglasnosti sa davaocem leasinga ili bez nje bude izvršio promjene, dograđivanja, ili promjene spoljnih oznaka na opremi, opremu vratiti u prvobitno stanje, pri tom ne ugrožavajući njenu funkcionalnost ili spoljni izgled,

13.7. da neće davati opremu na korišćenje trećim osobama bez prethodne pismene suglasnosti davaoca leasinga.

13.8. da će, ako opremu koriste zaposleni primaoca leasinga ili druga lica bezuslovno obezbjediti potrebnu dokumentaciju koja je propisana ili pravilima osiguravajućeg društva predviđena za ovakav način davanja na korišćenje, te obezbjediti odgovarajuću stručnu i drugu osposobljenost takvih korisnika.

13.9. da će, u slučaju kad zakon ili drugi propisi definišu internu ili neku drugu kontrolu ispravnosti opreme, dozvoliti korišćenje opreme samo ako je ispravnost utvrđena na propisani način,

13.10. da će odmah obavjestiti davaoca leasinga o svakom pokušaju trećeg lica da formalno ili djelima pokuša ostvariti bilo kakvo pravo na opremi, te ako je to potrebno spriječiti svaki pokušaj trećeg lica koji bi mogao ugroziti pravo svojine primaoca leasinga ili pravo zalogu davaoca leasinga čak i ako je ovo povezano s određenim troškovima,

13.11. da će, najmanje 8 (osam) dana prije promjene svog statusa ili adrese i sjedišta, odnosno mjesto boravka

17. Ostalo

17.1.

Primalac leasinga dozvoljava davaocu leasinga da ga obavještava o svojim novostima u poslovanju i komercijalnim akcijama. U suprotnom će slučaju primalac leasinga pismeno obavijestiti davaoca leasinga da se s primanjem obavjesti ne slaže.

17.2.

Pod opremom se podrazumijevaju sve vrste predmeta leasinga.

18. Nadležnost suda

18.1.

U slučaju spora ugovara se nadležnost suda prema sjedištu davaoca leasinga.


Ugovor br. 2257/12

Datum: 27.04.2012. godine

Davalac leasinga



Primalac leasinga



Društvo za leasing i finansiranje NLB Leasing
Podgorica, d.o.o. Podgorica
81000, Podgorica
Stanka Dragojevića 44a
PDV: 30/31-03963-8
PIB: 02421461

OVLAŠĆENJE

Preduzeće NLB Leasing Podgorica, d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, matični br. 02421461, kao vlasnik i davalac lizinga ovlašćuje FETISH D.O.O. NIKŠIĆ, Jola Piletića bb, NIKŠIĆ da u naše ime izvrši registraciju vozila / produženje registracije vozila na ime vlasnika vozila NLB Leasing Podgorica, d.o.o., kao i da preuzme saobraćajnu dozvolu.

Podaci o vozilu:


Naziv vozila: KIA
Tip vozila: SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN
Br. šasije: U5YPC815ACL139576
Br. motora: D4FDBZ050598

Vozilo je dato u lizing na osnovu ugovora o lizingu br. 2257/12 od 27.04.2012 zaključenom između NLB Leasing Podgorica, d.o.o., kao davaoca lizinga i FETISH D.O.O. NIKŠIĆ, Jola Piletića bb, NIKŠIĆ kao primaoca lizinga.

Sve troškove registracije/produženja registracije kao i troškove obaveznog osiguranja, kasko osiguranja i tehničkog pregleda snosi primaoc lizinga.

Podgorica, 27.04.2012. god.

NLB Leasing Podgorica, d.o.o.


ANJA LJODRENOVIĆ



Cma Gora

5-0146662/ 011
02343932

Datum promjene podataka: 09.01.2012

"KIA MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA

Datum izmjene Statuta: 04.01.2012
Mjesto: PODGORICA
Sjedište: PODGORICA

ជ្រកស្រែក

Private

Zachęta

dva ali više celika svojine

defining

mješoviti
Stari registarski broj: 1-21103-00
(Novčani) 00, nenovčani

Address

Ad/asa.

Strang 1 100 1



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj 5 - 0146662 / 005

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"KIA MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT
PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dan 30.03.2005 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), ka DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 30.03.2005.

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0356251 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KMAG, KIA MOTORS
ADRIA GROUP" - PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 27.03.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 02.04.2009

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podgorica, 17.02.2009. godine
Jedinica Podgorica
0559-3

Člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 26/05) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 24/07) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji za PDV

Uplaćuje se u registar obveznika za PDV:

Naziv **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KMAG, KIA MOTORS ADRIA GROUP" PODGORICA**

Adresa **PODGORICA
81000 PODGORICA
SVETOZARA MARKOVIĆA 19**

PIB **02745747**

302
(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku se dodjeljuje PDV registracioni broj: **30/31-08559-3.**

Svojstvo obveznika za PDV se stiče: **17.02.2009. godina.**

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.



SAVJETNIK DIREKTORA

Ratko Stojković

REPUBLIKA CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRAVA

Podgorička jedinica Podgorica

Šifra: 11293-6

PODGORICA, 17.02.2009. godine

Na osnovu člana 27. Stav 3. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", broj 44/01, 80/04) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KMAG, KIA MOTORS ADRIA GROUP" PODGORICA**

Adresa **PODGORICA
81000 PODGORICA
SVETOZARA MARKOVIĆA 19**

Poreskom obvezniku se dodjeljuje

PTB

02745747

(Matični broj)

302

(Šifra podružne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar **17.02.2009. godine.**

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33. Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.



SAVJETNIK DIREKTORA

Ratko Stojković

REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Podgorica
BROJ: 30/31-04814-0
PODGORICA, 02.02.2005. godine

Na osnovu člana 35. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 76/05), člana 13. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 80/04) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", broj 60/03) Poreska uprava donosi

Rješenje o registraciji za PDV

DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA"
D.O.O. PODGORICA

PODGORICA
21000 PODGORICA
BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA 44A

67421451 302
(Šifra područne jedinice poreske uprave)

Imenik u kojem će biti upisan PDV registracioni broj: 30/31-01953-8

Imenik o kojem se plaća PDV je stečen: 24.01.2005. godine,

Na osnovu rješenja iz Imenika broj 30/31-04814-0 od 27.10.2005. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.



SAVJETNIK DIREKTORA

[Signature]

Ratko Stojanović

REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
POSREDAVANJE
Podružna jedinica Podgorica
BROJ: 30-01-06375-7
PODGORICA, 07.12.2009. god.

Na vprašanje, kdaj 29. Slo. z. o. ZK, Zakona o poroški odgovornosti (S. 11) (NUJ) broj 55/01 i 89/04, i, člana 207 Zakona o optični upravi postopku (S. 11) (NUJ) broj 55/01) Poroska uprava, donosi:

Rješenje o registraciji

DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA"
880-88888822

— 128 —
 WISGORICA
 1700-4000 m. GA
 BULVAR STANIKA DRAGGJEVIĆA 44A

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right)$$

PH 0 2 4 2 1 4 6 2

3022

Received 22 April 2004; accepted 12 May 2004

Downloaded from <http://www.jstor.org/> on Tue, 24 Jul 2007 06:24:00

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \text{for } x \in \mathbb{R}^n \text{ and } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \text{for } x \in \mathbb{R}^n.$$

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreznoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.



SAVJETNIK DIREKTORA

7440 512601



**SAVA
MONTENEGRO**

Akcionarsko društvo za osiguranje
Član Sava Re Grupe

Kraljevićev trg 70, PC Krševac
81 000 Podgorica, Crna Gora
Matični broj PIB: 02103188
Za poslovanje: 540-394-30, 520-523161-41
Call center: 00182 20 40 30 30
www.sava.co.me, info@sava.co.me

Prijatelj/zastupnik: 36-013

POLISA

osiguranja vlasnika, odnosno korisnika
motornih vozila od odgovornosti za štete
pričinjene trećim licima

Za MUP

Polisa broj: **0300814451**

Zamjena:

IS br. polise:

Registarska oznaka vozila:

Podaci o ugovorniku osiguranja

Ime i prezime/naziv:

Grad:

PERIŠA DOO

JABOPIB

02850062

020/234-008

Podaci o osiguravniku

Ime i prezime/naziv:

Grad:

PERIŠA DOO

JABOPIB

02421461

020/567-555

Podaci o vozilu

Ime i prezime/naziv:

Grad:

STANKA DRAGOJEVIĆA 44 R

Godina proizvodnje

2012

Snaga kW

85,0

Zapremnina cm

1885

Broj mjesta

5

Težina kg

STANKA DRAGOJEVIĆA

27.04.2012

12

27.04.2013

godine u

20

časova

Polisa osiguranja izdaje se na osnovu podataka iz formulara osiguranja koji su u skladu sa 2008

185,58

Prem. razred

PR4

Premija

185,58

I. Proširenje osiguravajućeg pokrivanja

II-a. Osiguranje lica od posljedica nezgoda

Vozila

Pozicija

Osig. suma za slučaj smrti

Osig. suma za slučaj invalidnosti

Premija

II-b

Suma osiguranja

Premija

II-c

Suma osiguranja

Premija

Ukupno

POREZ

PREMIJA

ZA NAPLATU

11,73

207,31

SVEGA:

207,31

Za ovo osiguranje primjenjuju se Uslovi osiguranja, koji čine sastavni dio govora i uručeni su osiguravniku.

Osigurivač:

Ime i prezime:

STANKA DRAGOJEVIĆA

Šifra

02850062

3. ovlaštenik:

otpis:

Ugovornik osiguranja:



dana

27.04.2012

godine

22



Lovćen auto

10000 Zagreb, Vukova ulica 11-bis/2, tel/fax: 020/230-555, 231-760, t.p. 530-1706-65-41

TEHNIČKI PREGLED
LOVĆEN AUTO
P.J. POKRIĆ

ZAPISNIK

POSREDOVANJE U PROMETU VOZILA I MANJEHNIH VOZILA

1. ☒ Kupovno vozilo
2. ☐ Potaženo vozilo
3. ☐ Iznajmljivo vozilo

4. ☐ Teretno vozilo
5. ☐ Specijalno vozilo
6. ☐ Razno vozilo
7. ☐ Vozilo za prijevoz

8. Priključno vozilo

- * Vozilo van gabarita
* Pogon na tečaj

H.L.B. LEASING

(Ime i prezime, odnosno naziv izdavalca vozila i mandatar)

HR-

(Adresa, broj i pošta)

1. PODATAKA O VOZILU

plinićki

2. Detaljna opis vozila

3. Broj putničkih mjesta

5

KIA
SPORTAGE 17CRDIX URBAN
U5 YPC413MCC139576
04F082050594

4. Vrsta karoserije

5. Za štavljanje

2017.000

6. Osnovna namjena

(Vrsta namjene i namjena)

7. Boja karoserije

8. Vrsta osvajanja

9. Dodaci

617.000

10. Broj osavina

11. Broj pogonskih osavina

12. Vozilo ima katalu

ili uređaj za vuču

DA NE

13. Ukupno predenih kilometara

14. Vrsta goriva

A) Benzin 98 okt.

B) Benzin 86 okt.

☒ C) Dizel

D) Mješavina

E) Tečni gas

F) Električna energija

15. Podpis posrednika (Ime i prezime)

16. Podpis kupca

17. Podpis izdavalca

18. Pregled

19. Odbor

20. Vanredan

[Signature]

[Signature]

Содержание		02421461	
NLB LER SING			
1	Коричневый	KORICHNIEV, FETSH D.O.O.	02850052
2	Желтый	NIRSIĆ	
3	Желтый	NIRSIĆ	
4	Желтый		
5	Желтый		
6	Желтый		
7	Желтый		
8	Желтый	NIRSIĆ	
9	Желтый	NIRSIĆ	
10	Желтый		
Листовой			
Листовой			

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ				
1	Имя			
2	Фамилия			
3	Пол			
4	Дата рождения			
5	Место рождения			
6	Полное наименование организации			
7	Адрес			
8	Телефон			
9	Электронная почта			
10	Подпись			
11	Место			
12	Дата			
13	Подпись			
14	Место			
15	Дата			
16	Подпись			
17	Место			
18	Дата			
19	Подпись			
20	Место			
21	Дата			
22	Подпись			
23	Место			
24	Дата			
25	Подпись			
26	Место			
27	Дата			
28	Подпись			
29	Место			
30	Дата			
31	Подпись			
32	Место			
33	Дата			
34	Подпись			
35	Место			
36	Дата			
37	Подпись			
38	Место			
39	Дата			
40	Подпись			
41	Место			
42	Дата			
43	Подпись			
44	Место			
45	Дата			
46	Подпись			
47	Место			
48	Дата			
49	Подпись			
50	Место			
51	Дата			
52	Подпись			
53	Место			
54	Дата			
55	Подпись			
56	Место			
57	Дата			
58	Подпись			
59	Место			
60	Дата			
61	Подпись			
62	Место			
63	Дата			
64	Подпись			
65	Место			
66	Дата			
67	Подпись			
68	Место			
69	Дата			
70	Подпись			
71	Место			
72	Дата			
73	Подпись			
74	Место			
75	Дата			
76	Подпись			
77	Место			
78	Дата			
79	Подпись			
80	Место			
81	Дата			
82	Подпись			
83	Место			
84	Дата			
85	Подпись			
86	Место			
87	Дата			
88	Подпись			
89	Место			
90	Дата			
91	Подпись			
92	Место			
93	Дата			
94	Подпись			
95	Место			
96	Дата			
97	Подпись			
98	Место			
99	Дата			
100	Подпись			

Содержание			
1	Желтый		
2	Желтый		
3	Желтый		
4	Желтый		
5	Желтый		
Листовой			
Листовой			

ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАХТЕВ

35.	Врстине за које се захтева привремена регистрација		
36.	Назив буџана који је извршио привремену регистрацију		
37.	Датум од којег је привремена регистрација		
38.	Распоред трошак таблицу (по одговору)		
	Непривремена регистрација у законском року	1	Расходовано возило
	Потпуно возило	2	Укључено возило
	Моторно возило са капацитетом	3	Остале процене
	Непривремена регистрација	4	
39.	III. је са регистрационим таблицама (заокружити одговор)		
	Возило које је возило регистровано	1	Испуштено
	Укључено возило	2	Одржано на возило
	Непознато	3	

Потпис привременог возача

[Signature]

Датум: _____ год

ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЛИЦЕ БУЏАНА У ПРИВРЕМНОЈ РЕГИСТРАЦИЈИ

40.	Име и презиме лица		
41.	Датум издавања захтева		
42.	Пративна регистрациона ознака		
43.	Потпис привременог возача	Име	
44.		Презиме	
45.		Својеручни потпис	
46.	Број привремене дозволе		
47.	Датум издavanja дозволе		
48.	Број привремене регистрационе дозволе		
49.	Датум до којег важи привремена регистрација		

Потпис привременог возача

[Signature]

Датум: _____ год



Потпис привременог возача - потпис о привременој регистрацији - регистрациона ознака

Датум: _____ год

Потпис привременог возача

[Signature]

[Signature]

ОПШТИНА КОТОРАЈЕМА ПОСРЕДОВА

Nikšić
(ГРАДИНА)

ДРУШТВЕНА
СВОЈНА



ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА НА МОТОРНИ ПОГОН - ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА

NK-BM360

15,10

11111111

- ☒ Промијена имаоца или података о имаоцу возила
- ☐ Промијене техничких података о возилу
- ☐ Замијена регистарских таблица
- ☐ Промијене пронајалачишта - сједишта
- ☐ Одлазе - брисање из евиденције
- ☒ Замијене саобраћајне дозволе

- потпис
- свједоштво

ОПШТИНА КОТОРАЈЕМА ПОСРЕДОВА
ОПШТИНА КОТОРАЈЕМА ПОСРЕДОВА

1	Назив возила	PUTNIČKO VOZILO	11
2	Марка	KIA	111
3	Модел	SPORTAGE I.7CRDI EX URBAN	111
4	Производно мјесто	KOREJA	111
5	Година израђивања	2012	11
6	Број шасија	USYPC815ACL139576	11
7	Број мотора	D4FDBZ050598	11
8	Варијанта возила	STANDARDNO	11
9	Боја возила	BIJELA	11
10	Цијена возила		11

НАПОМЕНА: НАПОМЕНА ВОЗИЛА - Податке унесити штампаним
својеручним или писаним машиницом у два примјерка

2. УПОРНИКЕ И ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОДИЛА

11.	Снага мотора у КВ	85
12.	Радна запремина у см³	1685
13.	Технички празант возила у кг	1457
14.	Допуњена исписност у КВ	
15.	Број путева за стицање	5
16.	Број путева за стицање	
17.	Број погонских осовина	
18.	Број осовина (за погоничну осовину)	
19.	Број точака	
20.	Број врата (заокружити одговор)	Једна _____ 1. Троја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____ Двоја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____
21.	Познато има аутоматски уређај за управљање одговором	Да _____ Не _____
22.	Брзина погонског мотора (заокружити одговор)	Бензин 98 _____ 1. Мешовито _____ Бензин 96 _____ 2. Бензин-плин _____ Нафта _____ 3. Електрична енергија _____
23.	Брзина погонског мотора (заокружити одговор)	Согласно потреби јавног превоза _____
24.	Брзина погонског мотора (заокружити одговор)	Радио-апарат _____ Радио-станица _____ Остало _____
25.	Брзина погонског мотора (заокружити одговор)	Електрична енергија _____ Бензин _____ Нафта _____ Остало _____

3. ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

26.	Број осовина (заокружити одговор)	Једна _____ 1. Троја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____ Двоја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____
27.	Број осовина (заокружити одговор)	Једна _____ 1. Троја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____ Двоја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____
28.	Број осовина (заокружити одговор)	Једна _____ 1. Троја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____ Двоја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____
29.	Број осовина (заокружити одговор)	Једна _____ 1. Троја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____ Двоја _____ 2. Четири _____ 3. Шест и више _____

4. ПОДАЦИ О ОСИГУРАЊУ

30.	Назив осигураваоца под којим је осигурање извршено	SAVA MONTENEGRO
31.	Седиште осигураваоца (Општина)	RODBORICA
32.	Број полиса осигурања	00005523
33.	Датум важења осигурања	од 11. 10. 2013. до 11. 10. 2014.

NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica, Crna Gora

T: + 382 20 667 655
F: + 382 20 667 658


Širo-račun: 530-6593-22
PIB: 02421461
PDV: 30/31-03963-B

EGM-2
M. M. M.

OVLAŠĆENJE

Ovlašćujemo [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED] da može da podigne saobraćajnu dozvolu za vozilo marke KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, broj šasije U5YPC815ACL139576, u ime firme NLB Leasing Podgorica d.o.o. zbog registracije istog na novog korisnika lizinga [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED].

NLB Leasing Podgorica d.o.o.



GG/MS-1
M. 10. 13.

NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica, Crna Gora

T: + 382 20 667 655
F: + 382 20 667 656

Žiro-račun: 530-6593-22
PIB: 02421461
PDV: 30/31-03963-8

MUP Crne Gore – Sektor za registraciju vozila

Predmet: zahtjev za odjavu saobraćajne dozvole


Poštovani,

Zbog preuzimanja Ugovora o finansijskom lizingu 2257/12, zaključenog dana 27.04.2012. za vozilo marke KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, broj šasije U5YPC815ACL139576, molimo Vas da odjavite saobraćajnu dozvolu i pripadajuće tablice za predmetno vozilo, a sve u korist novog korisnika lizinga, [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED]

S poštovanjem,

Izvršni direktor

Milan Marković



Saglasno sa Davaocem lizinga,
NLB LEASING PODGORICA d.o.o.
sa sjedištem u Podgorici, Stanka Dragojevića 44a

Na osnovu zaključenog Ugovora o lizingu i obaveza koje iz istog proizilaze, Korisnik lizinga

Izdaje:

**SPECIJALNO PUNOMOĆJE
ZA POKRETANJE POSTUPKA PREUZIMANJA PREDMETA
FINANSIJSKOG LIZINGA U DRŽAVINU
OD STRANE DAVAOCA LIZINGA**

Ovim punomoćjem neopozivo ovlašćujemo NLB LEASING PODGORICA d.o.o. kao zalagoprimca, da u moje/naše ime i za moj/naš račun kao primaoca finansijskog lizinga-davaoca zaloge u smislu Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potraživanja (Sl.List RCG 38/02), zajedno sa Davaocem lizinga, odnosno zalagoprimcem u smislu istog pravnog propisa, odnosno čl. 16,17,19 i 20 Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potraživanja, mogu sačiniti i potpisati odgovarajući predlog i isti, zajedno sa primjerkom perfektuirane izvršne isprave i kopije Ugovora o lizingu zaključenog između gore navedenog Davaoca lizinga -zalagoprimca preduzeće NLB LEASING PODGORICA d.o.o. i Primaoca lizinga-zalogodavca, dostavi sudu radi sprovođenja postupka preuzimanja predmeta zaloge.

Takođe se naprijed, imenovana lica ovlašćuju da mogu preuzeti predmet zaloge-motorno vozilo-opremu koje je predmet Ugovora o finansijskom lizingu sa čime je i saglasan i davalac lizinga-zalogoprimac.


Primalac lizinga-zalogodavac ovim izjavljuje da se odriče prava na prigovor u smislu Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potraživanja, odnosno čl. 21. tč. 1 i tč 2. istog propisa, tako da je ovo punomoćje bez ograničenja.

Ovo punomoćje je neopozivo i izdaje se na neodređeno vreme.

Punomoćje proizvodi pravno dejstvo od dana ovjere pred nadležnim sudom.

Davalac punomoćja se obavezuje da neće preduzeti bilo koju radnju koja bi onemogućila preuzimanje u državinu predmeta lizinga.

U Podgorici, dana 11.10.2013 godine


Davalac punomoćja,
(potpis i pečat davaoca punomoćja)

66A/13
M. 10. 13

NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica, Crna Gora

T: + 382 20 667 855
F: + 382 20 667 856

Žiro-račun: 530-6593-22
PIB: 02421481
PDV: 30/31-03963-B

MUP RCG – Sektor za registraciju vozila

Predmet: Obavještenje

Obavještavamo vas da je ugovor o finansijskom lizingu broj 2257/12, zaključen dana 27.04.2012. za vozilo marke KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, broj šasije U5YPC815ACL139576, preuzet od strane novog korisnika lizinga.

Novi korisnik lizinga za pomenuto vozilo, po ugovoru o finansijskom lizingu broj 2428/13 od 11.10.2013. godine., je [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED]

S poštovanjem,

Izvršni direktor

Milan Marković



11-12-18

UGOVOR o finansijskom lizingu-posebni dio

Zaključen između:

1. »NLB Leasing Podgorica« d.o.o. Podgorica Stanka Dragojevića 44a, PIB 02421461-302 PDV: 30/31-03963-8, (u daljem tekstu **DAVALAC LIZINGA**) koga zastupa Milan Marković, izvršni direktor.
2. [REDAKCIJA] Nikšić, JMBG [REDAKCIJA] l. Broj 254744276 Nikšić (u daljem tekstu: **KORISNIK LIZINGA**).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je davanje u lizing – korišćenje u zakup vozila KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, tip/broj motora D4FDBZ050598, broj šasije U5YPC815ACL139576, (u daljem tekstu: Predmet lizinga).

Član 2.

Davalac lizinga daje, a Korisnik lizinga prima u lizing Predmet lizinga koji će Davalac lizinga da kupi od Kia Montenegro d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da Davalac lizinga plati Prodavcu prodajnu cijenu Predmeta lizinga, nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, čime Davalac lizinga postaje jedini i isključivi nosilac prava svojine na Predmetu lizinga svo vrijeme trajanja lizing perioda, a Korisnik lizinga stiče pravo držanja i korišćenja Predmeta lizinga.

Davalac lizinga nema pravo raspolaganja sa Predmetom lizinga za svo vrijeme uredne otplate lizing naknade.

Član 4.

Ugovorne strane utvrđuju da je Korisnik lizinga odabrao Prodavca i Predmet lizinga, te da je direktno sa Prodavcem ugovorio cijenu i uslove primopredaje.

Korisnik lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga neće postavljati nikakve prigovore u vezi sa izborom, eventualnim materijalnim nedostacima Predmeta lizinga, kao ni u vezi ispunjavanja obaveza Prodavca u pogledu roka predaje, garancijskog roka, skrivenih mana, atestiranja, servisiranja, obezbjeđenja rezervnih djelova i dr.

Korisnik lizinga se obavezuje da neće Davaocu lizinga pozivati na odgovornost za pravne nedostatke Predmeta lizinga.

Davalac lizinga ne odgovara Korisniku lizinga za štetu prouzrokovanu Predmetom lizinga.

Korisnik lizinga se ovlašćuje, a istovremeno se i obavezuje da sve reklamacije i zaštite od evikcije rješava direktno sa Prodavcem, osim zamjene Predmeta lizinga.

Davalac lizinga se obavezuje da neće ometati Korisnika lizinga u njegovo pravo državine i korišćenja Predmeta lizinga, sve dok Korisnik lizinga uredno otplaćuje mjesečne rate lizing naknade.

Korisnik lizinga može odustati od ugovora pismenim putem u roku od tri dana računajući od dana potpisivanja ovog ugovora o lizingu. Davalac lizinga ima, u tom slučaju, pravo na naknadu štete od Korisnika lizinga.

VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA

Član 5.

Vrijednost Predmeta lizinga u koju je uračunat PDV iznosi 12.037,89 EUR (slovima: dvanaest hiljadatrideset sedam i 89/100 EUR), i predstavlja cijenu po računu Prodavca.

OBAVEZA KORISNIKA LIZINGA NA IME NAKNADE

Član 6.

Korisnik lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga na ime naknade plati

- učešće u iznosu od 4.227,07 €, 35,11% od cijene iz člana 5. ovog Ugovora,
- 59,50 EUR sa PDV-om, na ime provizije za obradu zahtjeva i odobravanje lizinga,
- 43 jednake mjesečne rate u iznosu od 220,61 EUR, što čini ukupan iznos od 9.486,23 EUR,
- Prva rata dospijeva za plaćanje 28.10.2013. godine, ako planom otplate nije drugačije utvrđeno,
- plaćanje počinje danom potpisivanja ovog Ugovora, prema planu otplate, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Korisnik lizinga se obavezuje da plati trošak upisa ugovora o finansijskom lizingu u za to predviđen registar u skladu sa tada važećom tarifom.

Kamatna stopa je 11,00%, EKS 12,51%, a Aneksom, koji je sastavni dio ovog ugovora, se definišu promjene kamatne stope.

Usklađivanje lizing rata i novi obračun plana otplate lizinga Davalac lizinga će izvršiti:

- ako se promijene porezi i druge dažbine ili se uvedu neki novi,
- ako dođe do promjene šestomjesečnog EURIBOR-a za više od 0,20%, što je definisano Aneksom, koji je sastavni dio ovog ugovora,
- ako se prodajna cijena Predmeta lizinga poveća prije isporuke.

U svim slučajevima iz prethodnog stava Davalac lizinga zadržava pravo odgovarajućeg usklađivanja visine mjesečne lizing rate o čemu je dužan obavijestiti Korisnika lizinga. Korisnik lizinga je obavezan bilo sam, bilo po pozivu Davaoca lizinga da u roku od 10 dana po pozivu uplati troškove iz ovog člana.

Korisnik lizinga je dužan da ispunjava sve obaveze plaćanja iz Ugovora u skladu sa dospijećem obaveza, a prema planu otplate bez posebnog obavještanja i/ili pozivanja Davaoca lizinga.

OTKUP PREDMETA LIZINGA

Član 7.

Plaćanjem posljednje otkupne rate Korisnik lizinga stiče pravo svojine na Predmetu lizinga, na osnovu ovog Ugovora i izjave Davaoca lizinga, izjavljene nadležnom državnom organu, kojom potvrđuje da su se stekli uslovi za prenos prava svojine na Korisnika lizinga.

Troškove prenosa vlasništva, uključujući sve poreze koji važe na dan prenosa vlasništva plaća Korisnik lizinga.

Član 8.

Korisnik lizinga se obavezuje da će svoje obaveze iz ovog Ugovora plaćati na račun Davaoca lizinga broj 530-6593-22 koji se vodi kod NLB Montenegrobanka ad Podgorica, u rokovima određenim u planu otplate lizing naknada.

PRIJEVREMENI OTKUP PREDMETA LIZINGA

Član 9.

Korisnik lizinga ima pravo da izvrši prijevremeni otkup Predmeta lizinga, ali ne prije isteka perioda od 2 (dvije) godine, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Uslovi prijevremenog otkupa ugovaraju se u skladu sa Poslovnom politikom Davaoca lizinga.

Korisnik lizinga je u slučaju izvršenja prijevremenog otkupa dužan da izmiri sve obaveze prema osiguravajućem društvu.

ZATEZNE KAMATE

Član 10.

U slučaju docnje ili u slučaju djelimičnih uplata bilo koje obaveze po ovom Ugovoru, Korisnik lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga plati i zatezne kamate u skladu važećim propisima Republike Crne Gore.

Korisnik lizinga je obavezan da pored zatezne kamate Davaocu lizinga plati i troškove opomene u iznosu od 10,00€ za 1. opomenu, 15,00€ za 2. opomenu i 20,00€ za 3. opomenu. Davalac lizinga zadržava pravo promjene troškova opomene.

OSIGURANJE PREDMETA LIZINGA

Član 11.

Korisnik lizinga se obavezuje da snosi troškove punog osiguranja Predmeta lizinga, obaveznog i kasko, kao i sve druge troškove u vezi korišćenja Predmeta lizinga u toku cjelokupnog perioda trajanja ovog Ugovora.

Korisnik lizinga se obavezuje da u slučaju gubitka ključeva, saobraćajne dozvole, kodnih kartica, master ključeva, o tome u roku od najkasnije 7 (sedam) dana obavijesti Davaoca lizinga i osiguravajuće društvo.

Korisnik lizinga ne može dati ovlaštenje za korišćenje vozila nekom drugom licu bez prethodne saglasnosti Davaoca lizinga. Davalac lizinga je obavezan da pismenim putem obavijesti osiguravajuće društvo o davanju saglasnosti na prenos ovlaštenja za korišćenje vozila.

GODIŠNJE PORESKE OBAVEZE

Član 12.

Korisnik lizinga se obavezuje da plaća godišnji porez na predmet lizinga, ukoliko je takav predviđen zakonskim i drugim propisima.

DOSTAVLJANJE OBAVJEŠTENJA O ISPUNJAVANJU OBAVEZA

Član 13.

Korisnik lizinga je dužan da dostavlja Davaocu lizinga dokaze o plaćenom godišnjem porezu, kao i izvršenom osiguranju Predmeta lizinga kod osiguravajućeg društva, u korist Davaoca lizinga.

RIZICI

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da svi rizici oštećenja ili propasti Predmeta lizinga, i oni koji nijesu pokriveni polisom osiguranja, padaju na teret Korisnika lizinga.

Rizik za slučajnu propast ili oštećenje Predmeta lizinga prelazi na Primaoca lizinga u trenutku preuzimanja Predmeta lizinga.

ODRŽAVANJE PREDMETA LIZINGA

Član 15.

Korisnik lizinga je dužan da održava Predmet lizinga u ispravnom stanju, uz bezuslovno poštovanje uputstava proizvođača za upotrebu i održavanje, kao i korišćenje isključivo originalnih rezervnih dijelova i usluga ovlaštenog servisera i odgovara Davaocu lizinga za štetu prouzrokovanu neodržavanjem Predmeta lizinga.

U slučaju potpunog uništenja Predmeta lizinga ovaj Ugovor se raskida danom nastupa takvog događaja, u kojem slučaju će Davalac lizinga isplatiti Korisniku lizinga odštetu dobijenu od osiguravajućeg društva, umanjenu za visinu naknade po osnovu nesplicenih rata lizing naknade.

U slučaju djelimične štete na Predmetu lizinga Davalac lizinga se obavezuje da će omogućiti Korisniku lizinga korišćenje odštete isplaćene od osiguravajućeg društva, radi vraćanja Predmeta lizinga u prvobitno stanje.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik lizinga je dužan da ispunjava svoje obaveze u skladu sa Ugovorom.

Član 16.

Korisnik lizinga se slaže da u slučaju docnje u trajanju najmanje 24 (dvadesetčetiri) dana, najmanje jedne rate lizing naknade iz člana 6. ovog Ugovora ili bilo koje druge obaveze Korisnika lizinga, a uz prethodno dostavljene opomene, Davalac lizinga može:

- da aktivira sredstva obezbjeđenja,
- da raskine ovaj Ugovor, podnese zahtjev za brisanje tereta uspostavljenog u korist Korisnika lizinga i zahtijeva vraćanje Predmeta lizinga.

Opomene se dostavljaju Korisniku lizinga na sledeći način:

1. opomena, 24 dana od dana dospeljeća obaveze,
2. opomena, 24+7 dana od dana dospeljeća obaveze,
3. opomena, 24+7+8 dana od dana dospeljeća obaveze.

Korisnik lizinga se obavezuje da u slučaju oduzimanja Predmeta lizinga, na prvi poziv Davaoca lizinga, preda Predmet lizinga, u protivnom će Davalac lizinga, kao vlasnik Predmeta lizinga, pokrenuti postupak pred nadležnim organom za predaju Predmeta lizinga u državinu.

U slučaju oduzimanja Predmeta lizinga iz držvine Korisnika lizinga, Korisnik lizinga se odriče bilo kakvih odštetnih ili regresnih zahtjeva po osnovu već plaćenih iznosa naknada i ostalih troškova.

Korisnik lizinga izričito izjavljuje da se odriče prava prigovora promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus).

ROK TRAJANJA UGOVORA

Član 17.

Ovaj Ugovor zaključuje se na period od 43 mjeseca, s tim što se početak roka trajanja lizinga vezuje za datum stupanja na snagu ovog Ugovora, koji je ujedno i datum zaključivanja ugovora o kupoprodaji Predmeta lizinga, koji će Davalac lizinga zaključiti sa Prodavcem.

STUPANJE NA SNAGU

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada se steknu svi uslovi iz ovog člana, i to:

1. kada ga potpišu ugovorne strane
 2. kada Korisnik lizinga uplati učešće, proviziju za odobreni zahtjev iz člana 6. ovog Ugovora
 3. kada Korisnik lizinga uplati troškove osiguranja Predmeta lizinga (mogućnost plaćanja u ratama)
 4. kada Korisnik lizinga uruči Davaocu lizinga 1 (jednu) blanko mjenicu i administrativnu zabranu, kao sredstvo obezbjeđenja.
- Eventualne troškove ovjere ugovora, uknjižbe svojine na ime Davaoca lizinga, kao i sve druge troškove (poreske i ostale) snosi Korisnik lizinga.

RASKID UGOVORA

Član 19.

Ugovor je moguće sporazumno raskinuti i prije njegovog isteka, na osnovu pismenog zahtjeva jedne od ugovornih strana, sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana. U toku otkaznog roka obje ugovorne strane moraju ispuniti sve svoje do tada nastale i preuzete obaveze, tako da na dan raskida ugovora ugovorne strane nemaju neizmirenih međusobnih obaveza.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Član 20.

Ugovor se može mijenjati i dopunjavati samo uz saglasnost obje ugovorne strane u pismenoj formi.

MJERODAVNO PRAVO

Član 21.

Na tumačenje i realizaciju ovog ugovora, kao i u rješavanju sporova po ovom Ugovoru primjenjuje se pravo po mjestu sjedišta KUPCA.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 22.

Ugovorne strane su saglasne da će svaki eventualni nesporazum koji bi mogao proistići iz ovog Ugovora riješiti dobrom voljom, u protivnom ugovaraju nadležnost Suda u Podgorici.

BROJ PRIMJERAKA


Član 23.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) za ugovorne strane.

DAVALAC LIZINGA,



KORISNIK LIZINGA,



UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU BR. 2428/13

A. PRIMALAC LIZINGA:

JMBG: [REDACTED]

Adresa / sjedište:

[REDACTED] ME-81400 NIKŠIĆ

Zastupnik:

Telefon:

Faks:

E-mail:

DAVALAC LIZINGA:

Pred. za Finansijski lizing, uvoz-izvoz i trgovinu NLB Leasing Podgorica, d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, 81000 Podgorica

B. PREDMET LIZINGA: KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN

B.1. Vrsta opreme: PUTNIČKA VOZILA - POLOVNA

C. ISPORUČILAC

KIA MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA

PIB.: 02343932, JMBG: 02343932

Adresa/sjedište: Rimski Trg br. 12, ME-81000 PODGORICA

Predračun br.:

D. TRAJANJE LIZINGA (mjeseca): 43

D.1. Početak lizinga: 11.10.2013 D.2. Prestanak lizinga: 11.05.2017

E. VRIJEDNOST OPREME (PREDMETA LIZINGA):

E.1. u EUR 12.037,89 EUR

F. PLAĆANJA: (u EUR) I EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

F.1. Učešće:	4.227,07
+ PDV po stopi od 0%:	0,00
F.2. Prva i preostale rate	220,61
F.3. Broj rata:	43
F.4. Dospjeće 1. lizing rate iz F.2.:	28.10.2013
F.5. Plaćanje:	Mjesečno
F.6. Plaćanje po ugovoru (F.1.)+(F.2.)*(F.3.)+(G):	13.713,30

G. OSTALA PLAĆANJA PRIMAOCA LIZINGA:

G.1. Troškovi osiguranja potraživanja:	0,00	EUR	
G.2. Imovinsko osiguranje:	0,00	EUR	
G.3. Taksa za upis ugovora u Registar zalogu:	20,00	EUR	11.10.2013
G.4. Troškovi odobrenja neto:	0,00	EUR	11.10.2013
G.5. PDV na troškove odobrenja:	0,00	EUR	11.10.2013
G.6. Troškovi putarine, osiguranja i registracije:	0,00	EUR	

H. KAMATNA STOPA U SLUČAJU PRIJEVREMENOG OTKUPA:
(OPŠTI USLOVI)

I. ODŠTETNO OSIGURANJE PREDMETA LIZINGA (OPŠTI USLOVI)

J. ZATEZNA KAMATNA STOPA

J.1. - U skladu sa zakonskim propisima

K. KAMATNA STOPA: 11,00%, EKS: 12,51%

L. UGOVOR STUPA NA SNAGU, AKO DAVALAC LIZINGA PRIMI DO

a) dva primerka potpisanog ugovora

b) dokaze o plaćanju iznosa iz F.1. i G.3. i G.4 i G.5.

c) 1(jedan) blanko potpisane mjenice sa ovlaštenjem

d) MJENICE STRANKE

ADMINISTRATIVNA ZABRANA

1 kom (LJEŠKOVIĆ SANJA)

1 kom

M. OPŠTI USLOVI UGOVORA O LIZINGU

Potpisani primalac potvrđuje da je primio, pročitao i razumio ovaj ugovor. U slučaju neslaganja između Opštih uslova i Posebnog dijela ugovora o lizingu primjenice se odredbe Posebnog dijela. Pored Opštih uslova, sastavni dio ovog Ugovora je i Plan otplate.

Ugovor, čiji je sastavni dio Plan otplate, sačinjen je u 4(četiri) primjeraka, od kojih za davaoca lizinga 2(dva), a za korisnika lizinga 2(dva) primerka ugovora.


N.

Primalac lizinga je upoznat i sa time saglasan da davalac lizinga zadržava jedan originalni komplet ključeva za vrijeme trajanja ugovora o lizingu. Davalac lizinga se obavezuje da zadržani komplet ključeva preda Primaocu lizinga u slučaju izvršenja plaćanja po Opciji otkupa. Primalac lizinga će vozilo osigurati od AO i AK bez odbitne franšize. Primalac lizinga može registrovati i produžiti registraciju vozila isključivo sa pismenim ovlaštenjem Davaoca lizinga. Nakon isteka registracije, Primalac lizinga je dužan da izvrši obnovu polise AK osiguranja, i da sa ovlaštenjem Davaoca lizinga izvrši produženje registracije vozila. Svi troškovi osiguranja i registracije vozila padaju na teret Primaoca lizinga


U Podgorici: 11.10.2013.

Davalac lizinga:

NLB Leasing Podgorica, d.o.o.
Milan Marković, direktor



Primalac lizinga:



660/13-2
M. A. O. 43

ANEKS br.1
Ugovora o finansijskom lizingu br. 2428/13

Između davalaca lizinga: NLB Leasing Podgorica, d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, koje zastupa izvršni direktor Milan Marković.

I primaoca lizinga: [REDACTED]

Ugovorne strane dogovaraju i zaključuju sledeće: Ugovor o finansijskom lizingu br. 2428/13 sklopljen dana 11.10.2013

Međusobni ugovor o finansijskom lizingu dopunjava se još i sledećim:

1.
Bez obzira na odredbe člana 6 posebnog dijela ugovora o finansijskom lizingu, strane određuju, da se visina obaveza primaoca lizinga po ovom ugovoru obračunava primenom kamatne stope, koju čine promjenljiva kamatna stopa u visini kamatne stope EURIBOR, za šestomjesečne depozite (referentna-eskontna kamatna stopa), a koja pri zaključenju ugovora iznosi 0,3410 p.a, i fiksna kamatna stopa.
2.
Davalac lizinga može samostalno ili na pismeni zahtjev primaoca lizinga, bez potpisivanja bilo kog drugog dokumenta, da izmjeni visinu obaveza primaoca lizinga po ovom ugovoru, ukoliko se promjeni visina referentne-eskontne kamatne stope za više od 0,2 procentnih tačaka u odnosu na važeću prilikom zaključenja ugovora, ili onu koja je uzeta u obzir prilikom poslednje promjene (svaki put izlazna kamatna stopa) po ovom ugovoru.
3.
Obaveze primaoca lizinga po ugovoru usklađuju se za ukupnu visinu promjene referentne-eskontne kamatne stope u odnosu na izlaznu visinu referentne-eskontne kamatne stope, sa rokom važnosti za sve obaveze koje dospjevaju na naplatu bar 10 dana posle datuma usklađivanja, pri čemu je davalac lizinga dužan da obavjesti o promjeni u roku od osam dana pre dospelja poslednje rate.
4.
Visinu referentne-eskontne kamatne stope EURIBOR utvrđuje svaki put za šestomjesečne depozite, po podacima koji se zvanično objavljuju.
5.
O promjenama visine obaveza davalaca lizinga će obavestiti primaoca lizinga redovnim obavještenjem o dospelosti rate.
6.
Primalac lizinga se obavezuje, da će u slučaju reprograma plana otplate zbog indeksa kamate, odgovarajuće, izmjeniti svoj poreski osnov u skladu sa obavještenjem, koje će dobiti od davalaca lizinga.
7.
Smatra se da je primalac lizinga obavješten kada je davalac lizinga poslao obavještenje, običnom pošiljkom ili po telefaksu na poslednju adresu odnosno na broj telefaksa, koji je

primaćac lizinga dostavio pismenim putem davaocu lizinga.

8.

Potpisnik duga i/ili žirant i platioc izričito su saglasni, da sve odredbe ovog dodatka važe obostrano, i za njihove obaveze, zajedno sa rokovima i pretpostavljenim obavještenjem o izmjeni visine obaveza.

9.


Ukoliko bi bilo koji od potpisnika naknadno zatražio, da odredbe ugovora, koje sadrži ovaj dodatak, moraju biti zaključene u pisanoj formi, strane se obavezuju da takav dodatak, na pismeni poziv bilo koje strane, potpišu u sjedištu davaoca lizinga, u toku radnog vremena o svom trošku. Suprotno postupanje smatra će se za nepoštovanje ugovornih obaveza.

10.

Sve odredbe ugovora, koje ovaj Aneks ne mijenja, ostaju da važe nepromjenjene.

U Podgorici, dana 11.10.2013

Davalac lizinga:
NLB Leasing Podgorica, d.o.o.



Primaćac lizinga:



NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica
T: +382 20 667 655
F: +382 20 667 656

660/13-3
11.10.13

Opšti uslovi o leasingu opreme br. 2428/13

1. Uvodne odredbe

1.0.

Ugovorne strane u ovom ugovoru su davalac leasinga i primalac leasinga, navedeni u posebnom dijelu Ugovora o finansijskom leasingu.

1.1.

Ugovor o finansijskom leasingu opreme (u nastavku teksta "ugovor") čini:

- Opšti uslovi o leasingu opreme br. 2428/13
- Ugovor o finansijskom leasingu - Posebni dio
- Ugovor o finansijskom leasingu

1.2.

Ugovorne strane saglasne su da se ovaj ugovor u smislu propisa Crne Gore smatra ugovorom o finansijskom leasingu i obavezuju se da će ovaj ugovor kao takav prikazati u svojim računovodstvenim izvještajima.

1.3.

Prilikom zaključenja ugovora primaocu leasinga je poznato da će davalac leasinga platiti opremu po izboru primaoca leasinga i to isključivo u namjeri da sa primaocem leasinga zaključi ovaj ugovor o finansijskom leasingu opreme.

1.4.

Primalac leasinga odabrao je opremu i isporučiooca po sopstvenom izboru i na sopstveni rizik, te je sa isporučioцем direktno ugovorio cijenu i uslove isporuke.

1.5.

Primalac leasinga, zbog odredaba člana 1.3. i 1.4. neopozivo se obavezuje da prema davaocu leasinga neće postavljati nikakve prigovore u vezi s izborom, radom i karakteristikama odabrane, odnosno isporučene opreme, kao i u vezi ispunjavanja obaveza isporučioца (rok isporuke, garancijski rok, atestiranje, obezbjeđenje rezervnih dijelova i servisiranja opreme, skrivene mane itd.).

1.6.

Primalac leasinga izričito se ovlašćuje, a istovremeno se i obavezuje, da sve reklamacije rješava direktno sa isporučiocem.

1.7.

Davalac leasinga će isporučioцу platiti prodajnu cijenu opreme nakon stupanja ugovora na snagu. Uslovi za stupanje ugovora na snagu definisani su u posebnom dijelu ugovora.

1.8.

U slučaju da primalac leasinga u roku određenom u posebnom dijelu ugovora, ne predoči davaocu leasinga sve dokaze potrebne za stupanje na snagu ugovora, davalac leasinga dužan je vratiti primaocu

leasinga eventualno izdati kao odustanica, a time da može da zadrži 10% iznosa kao odustanicu.

2. Predmet ugovora

2.1. Primalac leasinga prima leasing opremu koja je navedena u posebnom prilogu ovog ugovora na osnovu uslova i na način određen ovim ugovorom.

3. Preuzimanje predmeta leasinga

3.1. Primalac leasinga preuzeće opremu na mjestu, koje je ugovoreno sa isporučiocem, u roku koji je utvrđen predračunu (ponudi) isporučioca, s kojim je primalac leasinga upoznat. Eventualni troškovi transporta od mesta primopredaje do sjedišta primaoca leasinga padaju na teret primaoca leasinga.

3.2

Za vozila koja se registruju davalac leasinga se obavezuje da će omogućiti preuzimanje pet dana od dana prijema konačnog računa isporučioca i zapisnika o tehničkom pregledu.

3.3

Primopredaja opreme utvrđuje se potpisom zapisnika o primopredaji opreme, koji potpisuju isporučilac i primalac leasinga.

3.4

Zapisnik o primopredaji opreme je sastavni dio ovog ugovora (prilog br. 1).

3.5

Primalac leasinga obavezuje se da će zapisnik o primopredaji opreme dostaviti davaocu leasinga u roku od 3 dana od primopredaje opreme.

4. Početak trajanje i prestanak leasing perioda

4.1

Početak, trajanje i prestanak leasing perioda definisani su u Posebnom dijelu ugovora.

5. Vrijednost opreme i pravo svojine na opremi

5.1

Vrijednost opreme definiše se po osnovu predračunske vrijednosti utvrđene predračunom (ponudom) isporučioca i pripadajućeg poreza u skladu s važećim propisima, eventualnih troškova isporuke opreme i drugih troškova (homologacija, itd.).

5.2

Vrijednost opreme u ugovoru je definisana u EUR.

5.3

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je davalac leasinga jedini i isključivi nosilac prava svojine na opremi svo vrijeme trajanja lizing perioda po ovom ugovoru, kao i nakon isteka perioda leasinga, osim u slučaju da primalac leasinga u cjelosti otkupi opremu nakon isteka ili prije isteka leasing perioda na način određen ovim ugovorom.

5.4.

Primalac leasinga je saglasan da davalac leasinga na opremi koja je premet ovog ugovora, osim na prednjoj strani, označi svoje pravo svojine na način koji sam odabere.

5.5.

Primalac leasinga obavezuje se da će odmah obavijestiti davaoca leasinga o svakom pokušaju trećeg lica da formalno ili djelima pokuša ostvariti bilo kakvo pravo na opremi, te da će ga štiti od evikcije. Primalac leasinga obavezuje se da će odmah obavijestiti davaoca leasinga o svakom pokušaju trećeg lica da formalno ili djelima pokuša ostvariti bilo kakvo pravo na opremi, te ako je potrebno spriječiti svaki pokušaj trećeg lica koji bi mogao ugroziti pravo svojine davaoca leasinga, čak i ako je ovo povezano sa određenim troškovima.

6. Plaćanja i vrijednost ugovora

6.1.

Primalac leasinga se obavezuje da će svoje obaveze iz ovog ugovora plaćati na žiro račun davaoca leasinga, koji je naveden u Posebnom dijelu ugovora ili na bilo koji drugi račun, prema pismenom uputstvu davaoca leasinga odnosno na neki drugi način, u skladu s važećim propisima i u rokovima dospelja određenim u planu otplate leasing naknada, koji je kao prilog br. 2, sastavni dio ovog ugovora. Za plaćanje asignacijom nije potrebna prethodna pismena saglasnost davaoca leasinga.

6.2.

Primalac leasinga obavezuje se da će podmirivati sve obaveze koje su ovim ugovorom iskazane u EUR, a kako je to predviđeno u Posebnom dijelu ugovora.

6.3.

Primalac leasinga se slaže da se više plaćeni iznosi uplate ili prijevremene uplate ne vraćaju, da se na njih ne obračunavaju kamate i da se ne revalorizuju, ali da se naredna obaveza umanjuje za taj iznos.

6.4.

Ugovorne strane su saglasne da dužnik prilikom parcijalnih podmirenja neće sam određivati prioritet obračunavanja već će se potraživanje podmiriti po redu koji odredi davalac leasinga s tim da se prvo podmiruju potraživanja kod kojih je rizik davaoca leasinga najveći.

7. Zatezne kamate

7.1.

U slučaju kašnjenja ili u slučaju dijelimičnih uplata bilo koje od obaveza određenih u članu 6. opštih uslova primalac leasinga dužuje i zatezne kamate u visini kamatne stope koja je određena u posebnom dijelu ugovora za sve vrijeme dok se nalazi u kašnjenju.

8. Mjore davaoca leasinga u slučaju zakašnjenja plaćanja

8.1.

Primalac leasinga se slaže da u slučaju kašnjenja u trajanju najmanje 15 (petnaest) dana, najmanje jedne rate leasing naknade prema ovom ugovoru, a uz prethodno dostavljenu opomenu kojom je određen dodatni rok za plaćanje od 8 (osam) dana davalac leasinga može zahtijevati naplatu svih nenaplaćenih iznosa, dospjelih i nedospjelih do tog trenutka. Iznos naplate se određuje na način definisan u članu 9 (prijevremeni otkup opreme), bez obzira na dvogodišnje ograničenje kod prijevremenog otkupa.

8.2.

Ako primalac leasinga odbije naplatu ili ne podmiri obaveze u roku 8 dana davalac leasinga može:
a) da aktivira sredstva obezbjeđenja potraživanja za cjelokupan iznos potraživanja iz stava 1. ovog člana ili
b) da raskine ugovor i zahtjeva vraćanje opreme, odnosno da opremu oduzme.

8.3.

U slučaju oduzimanja opreme po članu 8.2., primalac leasinga obavezuje se da će u roku 8 (osam) dana od pismenog zahtjeva, vratiti opremu na mjesto koje odredi davalac leasinga. Svi troškovi vraćanja opreme padaju na teret primaoca leasinga. Pritom se primalac leasinga odriče bilo kakvih odšteta ili regresnih zahtjeva po osnovu već plaćenih iznosa i ostalih troškova. Ukoliko primalac leasinga ne vrati opremu na način i u roku iz ovog člana, davalac leasinga može aktivirati sredstva obezbjeđenja potraživanja na način predviđen u članu 8.1. Bez obzira na vraćanje opreme primalac leasinga dužuje

sve iznose po ugovoru, koji su dospjeli do datuma oduzimanja opreme, sa pripadajućom zateznom kamatom.

8.4

U slučaju jednostranog vraćanja opreme od strane primaoca leasinga u suprotnosti s ugovorom ili oduzimanje opreme od strane davaoca leasinga u smislu člana 8.2. primalac leasinga dužuje davaocu leasinga i odštetu za raskid ugovora. Odšteta je jednaka razlici između vrijednosti još nedospjelih obaveza po ovom ugovoru u momentu naplate određenoj u skladu sa članom 9., te postignute prodajne cijene oduzete ili vraćene opreme.

8.5.

Primalac leasinga se obavezuje da plati odštetu iz prethodne tačke u roku 8 (osam dana) od pismenog zahtjeva davaoca leasinga.

8.6.

Za svaku dostavljenu opomenu radi neplaćanja obaveza davalac leasinga će primaocu zaračunati 10,00 EUR na ime troškova te opreme.

9. Prijevremeni otkup opreme

9.1.

Primalac leasinga se odriče prava na raskid ugovora ali, nakon perioda od najmanje 24 meseca leasinga davaocu leasinga može predložiti prijevremeni otkup opreme, pri čemu se uslovi prijevremenog otkupa ugovaraju u skladu sa poslovnom politikom davaoca leasinga, pri čemu davalac leasinga nije dužan da prihvati predlog primaoca leasinga.

10. Imovinsko (Odštetno) osiguranje opreme

10.1.

Svi rizici, osigurani ili neosigurani padaju na teret primaoca leasinga.

10.2.

U slučaju potpunog uništenja predmeta leasinga ugovor se raskida, danom nastupa takvog štetnog događaja.

10.2.1

U slučaju potpunog uništenja opreme zbog nastupa štetnog događaja koji je osiguran, davalac leasinga će primaocu leasinga isplatiti odštetu dobijenu od osiguravajućeg društva, umanjenu za:

a) dospjele rate (eventualne dospjele neplaćene leasing naknade do nastupa štetnog događaja, s pripadajućim zateznim kamatama)

b) diskontovanu vrijednost nedospjelih obaveza na dan štetnog događaja, obračunatu u skladu sa tačkom 9.

10.2.2.

Iznos iz člana 10.2.1. davalac leasinga će isplatiti primaocu leasinga u roku od 8 dana nakon isplate odštete od osiguravajućeg društva

10.2.3

U slučaju potpunog uništenja opreme zbog nastupa štetnog događaja koji nije osiguran, primalac leasinga dužuje naknadu zbog uništenja predmeta leasinga koja je jednaka iznosu neplaćenih iznosa obaveza po ovom ugovoru o leasingu, i otkupne vrijednosti opreme iz ugovora o leasingu, sa zateznom kamatom od dana štetnog događaja, najkasnije u roku 30 dana od nastupa štetnog događaja.

10.2.4.

Primalac leasinga i davalac leasinga mogu ugovoriti i drugačiji način plaćanja naknade koji nije nepovoljniji za davaoca leasinga od načina iz člana 10.2.3.

10.2.5

Primalac leasinga izričito dozvoljava davaocu leasinga da za naplatu naknade zbog uništenja predmeta leasinga aktivira sva sredstva obezbjeđenja

10.3.

U slučaju djelimične štete na predmetu leasinga, davalac leasinga se obavezuje da će omogućiti primaocu leasinga korištenje odštete isplaćene od osiguravajućeg društva za vraćanje predmeta leasinga u prvobitno stanje i to odmah nakon isplate te odštete.

10.4.

U slučaju djelimične štete, primalac leasinga je dužan ispunjavati ugovorne obaveze u skladu s ugovorom, a davalac leasinga se obavezuje da ispuni svoje obaveze iz člana 10.3.

10.5.

U slučaju djelimične štete, za koju osiguravajuće društvo odbije platiti odštetu zbog krivice primaoca leasinga, primalac leasinga je dužan da i dalje ispunjava ugovorne obaveze u skladu s ugovorom i da o svom trošku izvrši popravku predmeta leasinga, odnosno da predmet leasinga vrati u prvobitno stanje.

10.6.

Primalac leasinga je dužan omogućiti popravku predmeta leasinga na zahtjev davaoca leasinga na teret eventualne kapare položene u tu svrhu.

10.7.

Svi troškovi osiguranja, dogovorenog po ovom ugovoru, padaju na teret primaoca leasinga.

10.8.

U skladu s odredbama člana 10. davalac leasinga će osigurati opremu protiv rizika koji su navedeni u Posebnoj dijelu ugovora.

10.9.

Primalac leasinga upoznat je s uslovima osiguranja po članu 10.7. i s njima se slaže.

10.10.

Primalac leasinga može naknadno na svoj trošak osigurati opremu koja je predmet leasinga po ovom ugovoru i od rizika koji nisu osigurani u skladu sa članom 10. 8.

10.11.

U slučaju nastupa štetnog događaja, bez obzira na to da li je osiguran ili ne, te bez obzira na to da li se radi o djelimičnoj šteti ili o potpunom uništenju predmeta leasinga primalac leasinga je dužan da obezbjedi sve dokaze o tome i da obezbjedi dokumentaciju o štetnom događaju koja je potrebna za podnošenje odštetnog zahtjeva, kao i da o nastanku štetnog događaja pismeno obavesti davaoca leasinga.

10.12.

Svu štetu nastalu kao posljedica neizvršavanja iz člana 10.11 bilo zbog subjektivnih ili objektivnih razloga, snosi primalac leasinga.

11. Osiguranje potraživanja iz ovog ugovora

11.1.

Za osiguravanje potraživanja koja davalac leasinga ima do primaoca leasinga po ugovoru o leasingu, primalac leasinga je dužan najkasnije do sklapanja ugovora dostaviti sredstva obezbeđenja navedena u Posebnoj dijelu ugovora, pri čemu troškove sredstava obezbeđenja snosi primalac leasinga.

11.2.

Primalac leasinga se obavezuje da će, na poziv davaoca leasinga, a u roku od 8 dana nakon njegovog pismenog zahtjeva, umjesto aktiviranog sredstva obezbeđenja, dostaviti novo sredstvo obezbeđenja. U suprotnom davalac leasinga je ovlašten da dostavljena sredstva obezbeđenja popuni na iznos svih

neplaćenih potraživanja u skladu sa tačkom 9.

11.3

Ako primalac leasinga ne dostavi novo sredstvo obezbeđenja u smislu člana 11.2, davalac leasinga može i da raskine ugovor bez obzira na druge odredbe ovog ugovora.

11.4

Ako davalac leasinga osigura svoja potraživanja kod osiguravajućeg društva, primalac leasinga je dužan prilikom zaključenja ugovora platiti troškove osiguranja u obimu koji je definisan u Posebnom dijelu ugovora.

11.5

U slučaju da primalac leasinga kod davaoca leasinga položi kauciju, na nju se obračunavaju kamate po stopi koja je dogovorena između ugovornih strana i definisana u Posebnom dijelu ugovora.

11.6

Primalac leasinga izričito dozvoljava davaocu leasinga, da na teret kaucije izmiruje dospjele neplaćene obaveze primaoca leasinga iz ovog ugovora i da o tome izda izjavu o jednostranoj Kompenzaciji obaveza.

11.7

Davalac leasinga ima pravo da iskoristi kauciju za naplatu neplaćenih potraživanja od primaoca leasinga ako je ovaj u kašnjenju najmanje 15 dana.

11.8

Kada se iznos kapare smanji na iznos tri uzastopne leasing naknade po ovom ugovoru, primalac leasinga je dužan da uplati razliku do pune kapare u roku od 8 dana od pismenog poziva davaoca lizinga.

11.9

Ako primalac leasinga ne uplati razliku na način i u roku iz prethodnog člana niti plati dospjela potraživanja, davalac leasinga ima pravo da upotrebi druga sredstva, uključujući i raskid ugovora i zahtev za povraćaj opreme.

11.10

Konačan obračun kapare stranke će urediti prilikom prestanka važenja ugovora o leasingu, odnosno prilikom raskida ugovora u skladu sa odredbama Opštih uslova.

11.11

Primalac leasinga može u vrijeme trajanja ugovora o leasingu povećati iznos položene kapare, ali samo nakon izričite pismene suglasnosti davaoca leasinga.

11.12

Eventualne prijevremene uplate ili preplate ne smatraju se kaparom ili povećanjem kapare, ako to nije izričito dogovoreno između ugovornih strana na način iz prethodnog člana.

12. Ostali troškovi

12.1

Primalac leasinga snosi i troškove finansiranja isporuke ili izrade opreme, ako je ugovorno određen početak leasing perioda više od 15 dana nakon datuma sklapanja ugovora. Pritom su visina i dinamika plaćanja troškova finansiranja određeni u Posebnom dijelu ugovora.

12.2

Ako se radi o opremi koja se registruje, troškovi tehničkog pregleda, drumarine i troškovi registriranja i osiguranja terete primaoca leasinga za svo vrijeme trajanja leasinga. Primalac leasinga plaća akontaciju

tih troškova izdavanja fakture prilikom zaključenja ugovora, a eventualnu razliku u roku od osam dana od prijema fakture koju izda davalac leasinga.

13.1.
Primalac leasinga se obavezuje da će na zahtjev davaoca leasinga podmiriti i druge troškove koje je davalac leasinga zbog neizvršenja obaveza iz člana 13, i to po važećem cjenovniku.

13.2. Obaveze primaoca leasinga u leasing periodu

13.2.1. Prilazovremenog plaćanja svih obaveza po ovom ugovoru, primalac leasinga se obavezuje

da će na sopstvene troškove održavati (tekuća i investiciono održavanje) opremu, i da će njome rukovati s pažnjom dobrog privrednika,

13.2.
da će u korištenju opreme bezuslovno poštovati uputstva za upotrebu i održavanje opreme, kako ih je propisao isporučilac, odnosno proizvođač.

13.3.
da će u korištenju opreme poštovati zakone i druge propise.

13.4.
da će za održavanje opreme koristiti isključivo originalne rezervne dijelove,

13.5.
da neće narušiti integritet opreme.

13.6.
da će, ako u suglasnosti sa davaocem leasinga ili bez nje bude izvršio promjene, dograđivanja, ili promene spoljnih oznaka na opremi, opremu vratiti u prvobitno stanje, pri tom ne ugrožavajući njenu funkcionalnost ili spoljni izgled,

13.7.
da neće davati opremu na korišćenje trećim osobama bez prethodne pismene suglasnosti davaoca leasinga.

13.8.
da će, ako opremu koriste zaposleni primaoca leasinga ili druga lica bezuslovno obezbjediti potrebnu dokumentaciju koja je propisana ili pravilima osiguravajućeg društva predviđena za ovakav način davanja na korišćenje, te obezbjediti odgovarajuću stručnu i drugu osposobljenost takvih korisnika.

13.9.
da će, u slučaju kad zakon ili drugi propisi definišu internu ili neku drugu kontrolu ispravnosti opreme, dozvoliti korišćenje opreme samo ako je ispravnost utvrđena na propisani način,

13.10.
da će odmah obavjestiti davaoca leasinga o svakom pokušaju trećeg lica da formalno ili djelima pokuša ostvariti bilo kakvo pravo na opremi, te ako je to potrebno spriječiti svaki pokušaj trećeg lica koji bi mogao ugroziti pravo svojine primaoca leasinga ili pravo zalogu davaoca leasinga čak i ako je ovo povezano s određenim troškovima,

13.11.
da će, najmanje 8 (osam) dana prije promjene svog statusa ili adrese i sjedišta, odnosno mjesta boravka

Društvo za leasing i finansiranje NLB Leasing
Podgorica, d.o.o. Podgorica
81000, Podgorica
Stanka Dragojevića 44a
PDV: 30/31-03963-B
PIB: 02421461

OVLAŠĆENJE

Preduzeće NLB Leasing Podgorica, d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, matični br. 02421461, kao vlasnik i davalac lizinga ovlašćuje [REDACTED] da u naše ime izvrši registraciju vozila / produženje registracije vozila na ime vlasnika vozila NLB Leasing Podgorica, d.o.o., kao i da preuzme saobraćajnu dozvolu.

Podaci o vozilu:

Naziv vozila: KIA
Tip vozila: SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN
Br. šasije: U5YPC815ACL139576
Br. motora: D4FDBZ050598

Vozilo je dato u lizing na osnovu ugovora o lizingu br. 2428/13 od 11.10.2013 zaključenom između NLB Leasing Podgorica, d.o.o., kao davalca lizinga i LJESKOVIĆ SANJA, [REDACTED] kao primaoca lizinga.

Sve troškove registracije/produženja registracije kao i troškove obaveznog osiguranja, kasko osiguranja i tehničkog pregleda snosi primaoc lizinga.

Podgorica, 11.10.2013. god

NLB Leasing Podgorica, d.o.o.



NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica, Crna Gora

T: + 382 20 667 655
F: + 382 20 667 656

Žiro-račun: 530-6593-22
PIB: 02421461
PDV: 30/31-03963-8

OVLAŠĆENJE

Preduzeće NLB Leasing d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, PIB 02421461, kao vlasnik i davalac lizinga, ovlašćuje [REDACTED] Nikšića, JMBG [REDACTED] da u naše ime izvrši registraciju vozila/produženje registracije, kao i preregistraciju vozila, kao i da preuzme saobraćajnu dozvolu, a sve na ime vlasnika vozila, NLB Leasing-a d.o.o. Podgorica.

Novi korisnik lizinga je Lješković Šanja iz Nikšića, JMBG [REDACTED]

Podaci o vozilu:

Naziv vozila: KIA
Tip vozila: SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN
Broj šasije: USYPC815ACLI39576

Vozilo je dato u lizing na osnovu ugovora o lizingu br. 2428/13, od 11.10.2013. godine zaključenom između NLB leasing d.o.o. Podgorica, kao davalca lizinga i Lješković Šanje iz Nikšića, JMBG [REDACTED] kao primaoca lizinga.

Sve troškove registracije/produženja registracije/preregistracije, kao i troškove obaveznog osiguranja, kasko osiguranja i tehničkog pregleda, snosi korisnik lizinga.

U Podgorici, 11.10.2013.g.

NLB Leasing Podgorica d.o.o.



Veza sa polisom:	
Obnova polise broj:	pol-00001803
Broj ponude:	PON-007673/13

POLISA POL-00005523

Zastupnik: Tepavčević Svetlana, 80-063

Ugovarač

Prezime i ime	[REDACTED]	MB	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] 81400 NIKŠIĆ GRAD, Crna Gora	Telefon	[REDACTED]
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	11.10.2013 (24.00) - 11.10.2014 (24.00)	Period obračuna	11.10.2013 - 11.10.2014

Predmet osiguranja: Putničko vozilo: KIA SPORTAGE 1.7 CRDI; Broj šasije: U5YPXC815ACL139576- (NK BM 360): AO POLISA 0300850990

JEDAN VOZAČ [REDACTED] JMBG [REDACTED]

VEZA SA POLISOM 07022433 - POL-00001803-stomo

Karakteristika	Vrijednost	Vrijednost jed. mjera
Boja	BIJELA	
Broj motora	D4FDBZ050598	
Broj registrovanih mjesta	5	Br
Godina proizvodnje	2012	god
Namjena vozila	Standardno vozilo	
Novonabavna vrijednost/vrijednost	20.500,00	EUR
Radna zapremina motora u cm3	1665	cm3
Snaga motora	85	kW

AK-01-02 - Putnička vozila - potpuni kasko

Vrsta osiguranja:	Auto kasko na novu vrijednost	Šifra:	030104
-------------------	-------------------------------	--------	--------

Osiguranik

Naziv	NLB LEASING DOO	MB	02421451
Adresa	BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA 44A, 81000 PODGORICA, GRAD, Crna Gora	Telefon	[REDACTED]

Suma osiguranja

Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Suma osiguranja za osigurani predmet	Na stvarnu vrijednost	20.500,00

Franšiza

Franšiza	Sa franšizom 10% od štete
----------	---------------------------

Obračun za predmet

Premija	846,65
Popust 10% ako za vozilo postoji AO polisa Sava Montenegro	-84,67
Popust 5% ako su izbor izvođača i način popravke prepušteni osiguravaču	-38,10
Popust 5% ako osiguranim vozilom upravlja samo jedan korisnik - vozač	-36,19
Ukupna premija bez poreza	687,69
Porez na premiju	20,63

POLISA: POL-00005523

Datum štampa: 11.10.2013 13:56:46

Strana 1 od 2

„NLB LEASING PODGORICA“ LJESKOVIC SANJA

Podgorica

Родьоніс

СТАНКА ДРАГОЗЕВИЋА
44А

44A

364 *Journal of Management Education* 36(3)

WALSH - COUNCIL

THE EDITOR

$$\mathcal{L}(T) = T + 4m$$

EQU

2012年 247.02

CONTENTS

CTDNC

СОДРЖИ РАНИЦЕ ИСТОЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

Yin H, Li Z, Wang J, et al. (2014) A new species of the genus *Phyllanthus* (Phyllanthaceae) from China. *Phytotaxa* 174: 142–144. doi:10.11646/phytotaxa.174.1.142

1994

4

CTCQ

(EnA)

Ryder / *Artifacts* 203

YHSA - 50002

5. ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАХТЈЕВ

55.	Вријеме за које се захтијева привремена регистрација	
56.	Идентификациони број који је издат за привремену регистрацију	
57.	Датум до ког важи привремена регистрација	
58.	Разлог одјаве (заскруджити одговор)	
	Несходња регистрација у законском року	1
	Ситуације возила	2
	Посљена преживљива	3
	Нестале дозволе	4
	Шта је са регистарским таблицама (заскруджити одговор)	
59.	Враћено органу који је издат регистровано	1
	Укинута (изгубљена)	2
	Нестале	3
	Расходвано возило	4
	Укинута возило	5
	Остали разлози	6

У _____
Дана _____ 20 _____ год

Потпис подносиоца захтјева

Кисовос

6. ПОДАЦИ КОЈЕ УПИСУЈЕ ОБЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

60.	Орган унутрашњих послова	
61.	Датум рјешења захтјева	
62.	Претходна регистарска ознака	
63.	Положaj регистрације	Датум
64.		Мјесто (Општина)
65.		Регистарска ознака
66.	Број саобраћајне дозволе	
67.	Датум до ког важи дозвола	
68.	Број потврде о привременој регистрацији	
69.	Датум до ког важи потврда о привременој регистрацији	

У _____
Дана *24.10* 20 *13* год



Потпис обавлашћеног лица
Миливоје

Потврђујем пријем саобраћајне дозволе - потврде о привременој регистрацији - регистрационих таблица

У _____
Дана *04.11* 20 *13* год

Потпис пријемца

Миливоје

24.10.13